



SLUŽBENI GLASNIK UNSKO-SANSKOG KANTONA

Godina XVI - Broj 19	25. jula 2012. BIHAĆ	Izdanje na bosanskom jeziku
----------------------	-------------------------	--------------------------------

462.

Na osnovu člana 11. tačka b) poglavlje V odjeljak A i člana 1. Poglavlja IV Ustava Unsko-sanskog kantona-prečišćen tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 1/04 i 11/04), član 95 Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), Skupština Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana 09.07.2012. godine, donosi:

ZAKON

O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU U UNSKO-SANSKOM KANTONU

POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Zakona)

Ovim Zakonom se određuje pojam i predmet javno-privatnog partnerstva, definira javno tijelo, javni i privatni partner i drugi osnovni pojmovi, utvrđuje cilj i načela, uređuju modeli javno-privatnog partnerstva u Unsko-sanskom

kantonu (u daljem tekstu: Kanton), planiranje i pripremanje, postupak predlaganja, odobravanja i provedbe projekata javno privatnog partnerstva u oblastima koje su u nadležnosti Kantona, i općina na području Kantona, prava i obaveze javnih i privatnih partnera, određivanje i nadležnosti tijela koje će obavljati poslove Javno-privatnog partnerstva (u daljem tekstu: Komisija), pravna zaštita, te druga pitanja od značaja za javno-privatno partnerstvo.

Član 2.

(Definiranje pojma i predmeta javno-privatnog partnerstva)

(1) Javno-privatno partnerstvo (u daljem tekstu: JPP), u smislu ovoga Zakona je dugoročan partnerski odnos između javnog i privatnog partnera koji podrazumjeva oblik zadovoljavanja određenih javnih potreba putem projekata JPP-a.

(2) Predmet JPP-a je izgradnja, rekonstrukcija, upravljanje i održavanje kapaciteta za zadovoljavanje javnih potreba u svim oblastima koje su u nadležnosti kantona ili općine.

(3) Predmet JPP-a ne može biti isključivo isporuka robe, kao niti isključivo koncesija za privredno korištenje općeg ili drugog dobra.

- (4) Osnovna obilježja JPP-a su sljedeća:
- a) privatni partner od javnog partnera preuzima:
- obavezu projektovanja, gradnje i/ili rekonstrukcije javne infrastrukture i/ili građevine od javnog interesa, uključujući gradnju i/ili rekonstrukciju javnih informacijsko komunikacijskih sistema, preuzimajući pri tome i jednu ili više obaveza kao što su finansiranje, upravljanje i održavanje, a u svrhu pružanja krajnjim korisnicima javne usluge iz okvira nadležnosti javnog partnera, ili u svrhu osiguravanja javnom partneru potrebnih preduvjeta za pružanje javnih usluga iz okvira njegovih nadležnosti, ili
 - pružanje krajnjim korisnicima javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera, uključujući pružanje usluga upravljanja informacijsko-komunikacijskim sistemima od javnog interesa, odnosno pružanja javnih usluga krajnjim korisnicima na izgrađenim informacijsko-komunikacijskim sistemima.

b) u zamjenu za preuzete obaveze, javni partner može na privatnog partnera prenijeti određena stvarna prava i/ili privatnom partneru dodijeliti koncesiju i/ili privatnom partneru plaćati naknadu u novcu,

c) svaki od partnera preuzima odgovornost za rizik na koji može uticati, ili je odgovornost podijeljena, a s ciljem optimalnog upravljanja rizikom tokom trajanja projekta JPP-a, uz ostalo i korištenjem upravljačkih, tehničkih, finansijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera.

Član 3.

(Cilj)

Cilj ovog Zakona je da omogući transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir u zakonom određenom postupku utvrđivanja uslova pod kojima domaća i strana privatna pravna lica mogu realizirati projekte JPP-a sa javnim partnerima u Kantunu ili općini.

Član 4.

(Načela)

U provedbi ovog Zakona, javni partner dužan je poštovati sljedeća načela: načelo zaštite javnog interesa, načelo tržišnog nadmetanja, načelo efikasnosti, načelo jednakog tretmana, načelo uzajamnog priznavanja, načelo srazmernosti, načelo transparentnosti, načelo slobode ugovaranja, načelo zaštite okoliša.

Član 5.

(Osnovni pojmovi)

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

- a) Projekat čini niz međusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju utvrđenim redoslijedom radi postizanja jasnih ciljeva unutar određenog vremenskog razdoblja i određenih finansijskih sredstava.
- b) Projekat JPP-a je projekat koji se provodi po nekom od modela JPP-a, a koji na osnovu procedure opisane u Poglavlju V ovog Zakona koju provodi Komisija, odobravaju nadležna tijela utvrđena ovim Zakonom.
- c) Ugovorno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a u kojem se međusobni odnos javnog i privatnog partnera uređuje ugovorom o JPP-u.
- d) Ugovor o JPP-u je temeljni ugovor sklopljen između javnog i privatnog partnera, ili javnog partnera i privrednog društva posebne namjene (u daljem tekstu: DPN), kojim se u svrhu provedbe projekata JPP-a uređuju prava i obaveze ugovornih strana.
- e) Statusno javno-privatno partnerstvo je oblik JPP-a zasnovan na suvlasničkom odnosu između javnog i privatnog partnera u zajedničkom privrednom društvu, koje je nosilac provedbe projekta JPP-a.
- f) DPN je privredno društvo koje može osnovati privatni partner u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i/ili provedbe projekta JPP-a.
- g) Javno tijelo je Kanton, i općine sa područja Kantona (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave), ustanove čiji je osnivač Kanton ili jedinica lokalne samouprave, kao i privredno društvo u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Kantona ili jedinice lokalne samouprave.
- h) Javni partner je:
- jedno ili više javnih tijela koje sa privatnim partnerom ili DPN-om sklapa ugovor, ili
- jedno ili više javnih tijela koje je sa privatnim partnerom suvlasnički povezano u zajedničkom privrednom društvu, s tim da privatni partneri ne mogu biti strana pravna lica sa većinskim vlasništvom druge države.
- i) Privatni partner je domaće ili strano privatno pravno lice, koje je odabранo na osnovu provedenog postupka javne nabavke i koji je javnim partnerom sklapa ugovor o JPP-u, ili u tu svrhu osniva DPN, ili s javnim partnerom zasniva suvlasnički odnos u zajedničkom privrednom društvu.

- j) Postupak izbora privatnog partnera je postupak javne nabavke određen propisima kojima se uređuje područje javne nabavke ili postupak davanja koncesije određen propisima kojima se uređuje područje koncesija ukoliko provedba projekta JPP-a podrazumijeva davanje koncesije.
- k) Konsultant je jedna i/ili više fizičkih i/ili pravnih osoba koja posjeduje specijalistička znanja nužna za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a.

POGLAVLJE II – MODELI JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

ODJELJAK A. - Ugovorno javno-privatno partnerstvo

Član 6.

(Ugovor o JPP-u)

(1) Ugovorno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a u kojem se međusobni odnos javnog i privatnog partnera uređuje ugovorom o JPP-u.

(2) Ugovor o JPP-u sklapa se u pisanim oblicima i na određeno vrijeme, s tim da to razdoblje ne može biti kraće od pet, a niti duže od trideset godina, uz mogućnost da se nakon isteka ugovornog razdoblja sklopi novi ugovor uz izbor privatnog partnera u skladu sa odredbama člana 18. ovog Zakona.

(3) Vlada Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) na prijedlog Komisije donosi Uredbu o sadržaju ugovora o JPP-u.

Član 7.

(Upis sklopljenih ugovora o JPP-u)

Komisija će Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o JPP u smislu člana 21. ovog Zakona propisati pravila kojim će se odrediti postupak upisa sklopljenih ugovora o JPP-u u Registar ugovora o JPP-u (u daljem tekstu: Registar), kao i sadržaj i obim javnosti dostupnih elemenata sklopljenih ugovora o JPP-u, pridržavajući se pri tom propisa o zaštiti intelektualnog vlasništva, osobnih podataka, tajnosti podataka i poslovne tajne.

Član 8.

(Primjena Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a)

U svrhu primjene Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a iz člana 22. stav (1) ovog Zakona, javni partner, privatni partner ili DPN dužni su za vrijeme trajanja ugovornog odnosa dostaviti

Komisiji na njezin zahtjev ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

- a) ugovore koji uređuju finansijske odnose,
- b) akt o osnivanju DPN-a,
- c) ugovore o sticanju i prenošenju prava vlasništva, prava gradnje i drugih stvarnih prava,
- d) ugovore o pružanju usluga (instalacija, implementacija, integracija i održavanje informacijsko-komunikacijskih sistema i druge usluge),
- e) ugovore o izvođenju radova (gradnja, rekonstrukcija, proširenje i drugi srodni radovi),
- f) ugovore o pružanju usluga (savjetovanje, projektovanje, upravljanje, održavanje i druge usluge),
- g) ugovore o osiguranju od rizika (police osiguranja),
- h) druge ugovore i pravne akte po potrebi.

Član 9.

(Privredno društvo posebne namjene)

(1) DPN može sudjelovati isključivo u provođenju projekta JPP-a za čiju provedbu je osnovan.

(2) Kada privatni partner osniva DPN, javni partner ugovor o JPP-u može sklopiti s DPN-om.

(3) DPN se osniva u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava.

ODJELJAK B. - Statusno-javno privatno partnerstvo

Član 10.

(Zajedničko privredno društvo)

(1) Statusno javno-privatno partnerstvo je oblik JPP-a koji se temelji na suvlasničkom odnosu javnog i privatnog partnera u zajedničkom privrednom društvu koje je nosilac provedbe projekta JPP-a, pri čemu se taj odnos između javnog i privatnog partnera u zajedničkom društvu može zasnovati na osnivačkim ulozima u novoosnovanom društvu, ili na otkupu vlasničkog udjela u postojećem privrednom društvu.

(2) Zajedničko privredno društvo kao nosilac provedbe projekta JPP-a iz stava (1) ovog člana na nivou Kantona može se osnovati samo na osnovu prethodnog odobrenja Vlade, a na nivou jedinice lokalne samouprave na osnovu prethodnog odobrenja nadležnog općinskog vijeća (u daljem tekstu: Vijeće lokalne samouprave).

(3) Na zajedničko privredno društvo primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava, kao i odredbe ugovora o ortaštvu.

Član 11. (Ugovor o ortaštvu)

(1) Kad javno tijelo projekat JPP-a namjerava provesti na način utvrđen prethodnim članom, primjenjuju se kriteriji u skladu sa odredbama čl. 14.-20. Zakona.

(2) Nakon provedenog postupka izbora privatnog partnera, javno tijelo i izabrani privatni partner sklapaju ugovor o ortaštvu, kojem je cilj uspostava zajedničkog privrednog društva iz člana 10. ovog Zakona, a u svrhu provedbe projekta JPP-a.

POGLAVLJE III - PLANIRANJE I PRIPREMANJE PROJEKATA JPP-A

Član 12. (Planiranje projekata JPP)

(1) Sva ministarstva Kantona i nadležne službe jedinice lokalne samouprave dužni su izraditi srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan predlaganja provedbe projekata JPP-a na način određen ovim Zakonom.

(2) Vlada Kantona, i Općinski načelnik prije isteka tekuće kalendarske godine utvrđuju listu projekata koji se u narednoj kalendarskoj godini planiraju realizirati kroz oblike JPP, koja se objavljuje na njihovoj web-stranici.

(3) U srednjoročnom planu provedbe JPP projekata navode se privredne i druge oblasti iz resora nadležnog ministarstva odnosno jedinice lokalne samouprave u kojima se planiraju projekti JPP-a, naziv i kratki opis projekta, svrha i cilj projekta, javni objekti koji će se graditi odnosno javne djelatnosti koje će se obavljati na osnovu JPP-a, planirani rashodi za JPP projekte, procjena očekivane koristi od projekata JPP-a.

(4) Sva ministarstva Kantona i nadležne službe jedinice lokalne samouprave dužni su prije isteka tekuće godine izraditi godišnji plan provedbe JPP projekata iz svoje nadležnosti za narednu kalendarsku godinu, kao sastavni dio njihovog godišnjeg programa rada. Ovaj godišnji plan mora biti u skladu sa srednjoročnim planom provedbe JPP projekata a sadrži naročito:

- a) planirani broj provedbe JPP projekata,
- b) naziv i kratki opis JPP projekata,
- c) svrha i cilj projekta,

- d) pravni osnov i predloženi modeli JPP-a,
- e) rokovi na koji se pojedini JPP projekti planiraju dati,
- f) podjela prava i obaveza između javnog i privatnog partnera, uz procjenu očekivane koristi za konkretnе JPP projekte.

Član 13.

(Pripremanje projekata JPP)

(1) Nadležni organ javnog tijela u svakom konkretnom slučaju utvrđuje odgovarajućim aktom opredjeljenost za uspostavljanje partnerstva sa privatnim sektorom.

Odluku o opredjeljenosti uspostavljanja JPP javno tijelo donosi na osnovu Studije opravdanosti projekta.

Studija opravdanosti projekta obavezno sadrži:

- a) kratak opis projekta,
- b) ekonomske i finansijske pokazatelje projekta, uključujući uporednu analizu troškova javnog sektora sa troškovima koje bi javni sektor imao u provođenju tog projekta u slučaju klasičnog budžetskog finansiranja u predviđenom vremenskom razdoblju.
- c) neophodna finansijska sredstva iz budžeta Kantona ili jedinice lokalne samouprave odnosno neophodna finansijska sredstva koja treba da obezbjede ustanove ili preduzeća u njihovom vlasništvu,
- d) pravni status vlasništva projekta,
- e) rizike realizacije projekta, kao i
- f) druge potrebne elemente.

(2) Saglasnost na Odluku o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP-a za projekte iz nadležnosti Kantona daje Vlada na prijedlog resornog ministarstva.

Saglasnost na Odluku o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP-a za projekte iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave daje Vijeće lokalne samouprave na prijedlog Općinskog načelnika.

(3) U cilju utvrđivanja tržišnog interesa potencijalnih privatnih partnera za sudjelovanjem u provedbi projekata putem JPP-a, javna tijela mogu objaviti Javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju određenog projekta sa privatnim partnerom koji će svojim sredstvima finansirati provedbu tog projekta. Javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju određenog projekta putem JPP-a objavljuje se na web-stranici javnog partnera i najmanje jednom dnevnom listu.

POGLAVLJE IV - POSTUPAK PREDLAGANJA, ODOBRAVANJA I PROVEDBE PROJEKATA JPP-A

Član 14.

(Predlaganje projekata JPP-a)

(1) Javna tijela iz ovog Zakona su ovlaštena putem nadležnog resornog ministarstva Kantona (u daljem tekstu: resorno ministarstvo) odnosno putem službe jedinice lokalne samouprave predlagati provedbu projekata JPP-a na način utvrđen odredbama ovog Zakona i podzakonskih akata temeljenih na ovom Zakonu.

Ova odredba ne isključuje mogućnost predlaganja JPP projekata od strane poslovnog sektora odnosno privrednih komora i asocijacija poslovnog sektora putem resornog ministarstva Unsko-sanskog kantona odnosno nadležne službe jedinice lokalne samouprave.

(2) Komisija ocjenjuje sadržaj prijedloga projekta u skladu sa Uredbom o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a, kojom se utvrđuju stručni kriteriji ocjene i odobravanja projekata JPP-a, kao i popis dokumentacije koja se dostavlja uz prijedlog projekta.

Vlada na prijedlog Komisije donosi navedenu Uredbu.

(3) Javno tijelo je na način utvrđen članom 13. st. (1) i (2) ovog Zakona dužno Komisiji dostaviti prijedlog projekta i popratnu dokumentaciju propisanu navedenom Uredbom, ukoliko taj prijedlog projekta ima obilježja JPP-a opisana u članu 2. stav (1) ovog Zakona.

Pored toga javno tijelo je dužno dostaviti Komisiji:

- saglasnost Ministarstva finansija Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) odnosno saglasnost nadležne službe lokalne samouprave o usklađenosti prijedloga projekta s budžetskim projekcijama i planovima te fiskalnim rizicima i ograničenjima propisanim posebnim propisima, kao i o finansijskoj i fiskalnoj održivosti prijedloga projekta,
- mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti prijedloga projekta sa sektorskim razvojnim planovima i strategijama, odnosno propisima iz područja njegove nadležnosti, a od službe lokalne samouprave mišljenje o usklađenosti prijedloga projekta s planovima razvojne politike te jedinice lokalne samouprave.
- mišljenje nadležnog pravobranilaštva

(4) Nadležna tijela iz stava (3) ovog člana dužna su traženu saglasnost, odnosno mišljenje dostaviti javnom tijelu u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga projekta.

Ukoliko javno tijelo ne otkloni eventualno utvrđene nedostatke u roku od 60 dana smatra se da je odustalo od prijedloga projekta.

Član 15.

(Odobravanje provedbe predloženog projekta JPP-a)

(1) U roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga projekta i cjelokupne popratne dokumentacije iz stava (3) prethodnog člana, Komisija na osnovu ocjene o ispunjenosti svih kriterija propisanih Uredbom iz člana 14. stav (2) ovog Zakona donosi Odluku o odobravanju provedbe predloženog projekta po nekom od modela JPP-a.

Prilikom ocjene zaprimljenog prijedloga projekta i popratne dokumentacije, Komisija naročito ocjenjuje:

- a) opravdanost projekta, i
- b) opravdanost primjene modela javno-privatnog partnerstva.

(2) Na osnovu Odluke Komisije iz prethodnog stava prijedlog projekta stiče status projekta JPP-a.

(3) Javno tijelo Odluku o provedbi projekta po nekom od modela JPP-a donosi isključivo na osnovu Odluke iz stava (1) ovog člana.

(4) Ukoliko javno tijelo iz stava (3) ovog člana u roku od 60 dana od dana zaprimanja Odluke iz stava (1) ovog člana ne pokrene postupak izbora privatnog partnera, Odluka se stavlja van snage te se za isti prijedlog projekta mora ponovno pokrenuti postupak u skladu sa odredbama člana 14. ovog Zakona.

Član 16.

(Odlučivanje o usklađenosti dokumentacije za nadmetanje)

(1) Javno tijelo koje je donijelo Odluku iz člana 15. stav (3) ovog Zakona, prije pokretanja postupka izbora privatnog partnera, dužno je Komisiji na ocjenu i odobrenje dostaviti ovjerenu kopiju dokumentacije za nadmetanje sa svim prilozima utvrđenim u članu 14. st. (2) i (3) ovog Zakona.

(2) Komisija donosi Odluku o usklađenosti dokumentacije sa odobrenim projektom JPP-a u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije iz stava (1) ovog člana.

(3) Javno tijelo postupak izbora privatnog partnera može pokrenuti samo na osnovu Odluke Komisije iz stava (2) ovog člana.

(4) Ukoliko se postupak izbora privatnog partnera, pokrenut na osnovu Odluke Komisije iz stava (2) ovog člana ponavlja, dokumentacija za nadmetanje iz stava (1) ovog člana se mora dostaviti Komisiji na ponovnu ocjenu i odobrenje, u skladu sa odredbama ovog člana.

Član 17.

(Postupak izbora privatnog partnera)

(1) Postupak izbora privatnog partnera provodi se u skladu sa propisima i kriterijima kojima se uređuje područje javne nabavke, uz primjenu odgovarajućih odredbi ovog Zakona. Javni poziv za izbor privatnog partnera objavljuje se u Službenim novinama Federacije BiH, u jednim dnevnim novinama, kao i na službenoj web stranici javnog partnera.

(2) Pored kriterija utvrđenih u prethodnom stavu, dokumentacija za nadmetanje mora sadržavati i sljedeće elemente:

- a) prijedlog ugovora o JPP-u,
- b) upute za izradu finansijskog modela JPP projekta,
- c) diskontnu stopu,
- d) prijedlog tablice podjele rizika.

(3) Ukoliko provedba projekta JPP-a podrazumijeva davanje koncesije, postupak izbora privatnog partnera provodi se u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak davanja koncesije, uz odgovarajuću primjenu člana 9. ovog Zakona.

Član 18.

(Sklapanje ugovora o JPP-u)

(1) Nadležno javno tijelo dužno je prije donošenja Odluke o izboru privatnog partnera dostaviti Komisiji na odobrenje prijedlog ugovora o JPP-u, uključujući priloge koji čine njegov sastavni dio, kao i saglasnost Ministarstva finansija odnosno nadležne službe jedinice lokalne samouprave, te mišljenje resornog ministarstva odnosno službe jedinice lokalne samouprave i nadležnog pravobranilaštva.

(2) Komisija je dužna u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga ugovora donijeti Odluku o saglasnosti na tekst prijedloga ugovora iz stava (1) ovog člana, koju utvrđuje na osnovu ocjene o usklađenosti prijedloga ugovora s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Uredbe iz člana 6. stav (3) ovog Zakona.

(3) Odluku iz stava (2) ovog člana sa cjelokupnom dokumentacijom Komisija dostavlja Vladi odnosno Općinskom načelniku koji na prijedlog Komisije donose Rješenje o saglasnosti na prijedlog ugovora o JPP-u.

(4) Ugovor o JPP-u na nivou Kantona može biti sklopljen isključivo na osnovu naprijed navedenog Rješenja Vlade, a na nivou jedinice lokalne samouprave ugovor o JPP-u može biti sklopljen samo na osnovu Rješenja Općinskog načelnika i saglasnosti Vijeća jedinice lokalne samouprave na prijedlog ugovora.

Ova akta se objavljaju u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona", odnosno u "Službenom glasniku jedinice lokalne samouprave".

(5) Za sve izmjene i dopune sklopljenih ugovora o JPP-u kojim se mijenjaju prava i obaveze ugovornih strana potrebno je provesti postupak u skladu sa odredbama ovog člana.

Član 19.

(Postupak izbora konsultanta)

Javno tijelo postupak izbora konsultanta provodi u skladu sa propisima kojima se uređuje područje javne nabavke.

Član 20.

(Izračunavanje neto sadašnje vrijednosti)

(1) U primjeni kriterija iz člana 17. st. (1) i (2) pod cijenom se podrazumijeva neto sadašnja vrijednost (u daljem tekstu: NSV) koja se odnosi na diskontirani iznos novčanog toka u ugovorenom roku trajanja projekta JPP-a.

(2) Za izračunavanje NSV-a projekta JPP-a primjenjuje se diskontna stopa.

(3) Javno tijelo koje pokreće postupak javne nabavke za izbor privatnog partnera, u dokumentaciji za nadmetanje određuje diskontnu stopu koju su ponuđači dužni koristiti kod izračunavanja NSV-a u tom postupku.

Član 21.

(Registar ugovora o JPP-u)

(1) Javni partner obavezan je dostaviti Komisiji sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima, kao i izmjene ugovora i svih priloga u roku koji će Komisija propisati Pravilnikom iz stava (2) ovog člana. Sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima koji čine njegov sastavni dio, kao i sve izmjene ugovora i njegovih dodataka upisuju se u Registar koji vodi Komisija.

(2) Pravilnik o sadržaju i načinu vodenja Registra objavljuje se u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.

(3) Ovim Pravilnikom odredit će se ovlaštena lica za pristup Registru i obim prava pristupa podacima iz Registra, u skladu s posebnim propisima koji se odnose na zaštitu podataka i poslovnu tajnu.

(4) Registar iz stava (1) ovog člana je javan.

Član 22.

(Nadzor nad provedbom projekata JPP-a)

(1) U skladu sa odredbama Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a koju na prijedlog Komisije donosi Vlada, resorno ministarstvo odnosno nadležna služba jedinice lokalne samouprave prati provedbu projekata JPP-a odnosno vrši njegov nadzor. Komisija ima pravo praćenja, odnosno stručnog uvida i/ili nadzora u provedbi projekata JPP-a.

(2) Uredbom iz stava (1) ovog člana propisuju se prava i obaveze javnog i privatnog partnera u postupku nadzora provedbe projekata JPP-a.

POGLAVLJE V - KOMISIJA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Član 23.

(Osnivanje i sastav Komisije)

(1) Komisija za koncesije Unsko-sanskog kantona će obavljati poslove nezavisnog regulatornog tijela za projekte JPP.

(2) Komisija se sastoji od sedam članova. Komisiju čini tri stalna člana Komisije za koncesije USK-a i četiri promjenjiva člana od kojih su tri člana iz jedinice lokalne samouprave i jedan član iz javnog tijela Kantona.

Članovi iz jedinice lokalne samouprave se biraju tako da Općinsko vijeće predlaže dva, a općinski načelnik jednog člana.

Stalni članovi Komisije ne mogu obavljati političke funkcije.

Komisija ima sekretara koji je ujedno sekretar Komisije za koncesije.

Komisiju saziva i istom predsjedava Predsjedavajući Komisije za koncesije USK-a.

Sredstva i naknade za rad promjenjivih članova Komisije obezbjeđuje tijelo ili organ koji ih predlaže za članove Komisije.

Resorni ministar svojim rješenjem imenuje promjenjive članove, sa liste nominiranih od strane javnih tijela jedinica lokalnih samouprava i općinskih vijeća jedinica lokalnih samouprava u kojima se realizira projekat JPP-a.

(3) Za obavljanje određenih stručnih poslova u provođenju JPP-a Komisija može, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa, po potrebi angažirati stručna, savjetodavna, te specijalizirana tijela ili eksperte za ekonomsko-finansijsku, pravnu, ili tehničku oblast.

Član 24.

(Nadležnost Komisije)

Komisija obavlja sljedeće poslove:

- a) provodi postupak ocjene i odobravanja prijedloga projekata JPP-a, dokumentacije za nadmetanje, te konačnih nacrta ugovora, u skladu sa odredbama ovog Zakona,
- b) donosi Odluke i priprema prijedloge Rješenja u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Komisije propisanih čl. 15.-18. ovog Zakona i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovoga Zakona,
- c) ustrojava i vodi Registar,
- d) priprema i daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima iz ovoga Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona,
- e) vrši stručni uvid, prati i/ili obavlja nadzor provedbe projekata JPP-a, u skladu sa članom 22. ovog Zakona,
- f) predlaže ovlaštenim predlagачima izmjene i dopune ovoga Zakona i drugih propisa o javno-privatnom partnerstvu,
- g) u saradnji s drugim nadležnim tijelima organizira specijalističke programe edukacije za javna tijela i druge učesnike u skladu sa Uredbom o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata JPP-a,
- h) sarađuje s domaćim naučnim i istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima, privrednim i nevladinim udruženjima i drugim zainteresiranim stranama u svrhu unapređivanja primjene modela JPP-a u Kantonu,
- i) promovira i izučava primjenu najbolje prakse JPP-a, te u svom domenu sarađuje s inozemnim nacionalnim tijelima i međunarodnim organizacijama i institucijama ovlaštenim za primjenu modela JPP-a i provedbu projekata JPP-a,
- j) obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Član 25.

(Sredstva za rad Komisije)

(1) Sredstva za rad i obavljanje poslova iz djelokruga Komisije osiguravaju se u Budžetu Kantona i Budžetima jedinica lokalne samouprave.

Član 26.

(Način rada i odlučivanja Komisije)

(1) Komisija Odluke donosi na sjednicama većinom glasova svih članova. Niti jedan član Komisije ne može biti suzdržan od glasanja. Komisija može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuju najmanje četiri člana Komisije, od kojih je jedan predsjednik ili lice koje predsjednik ovlaсти.

- (2) Predsjednik Komisije ovlašten je da:
- upravlja i koordinira radom, te daje radna zaduženja članovima Komisije,
 - saziva i predsjedava sjednicama Komisije koje se održavaju najmanje jednom mjesечно,
 - sastavlja dnevni red za svaku sjednicu, koji može biti dopunjena na sjednici,
 - potpisuje sve Odluke i druge akte Komisije.

Ako je predsjednik Komisije odsutan ili nije u mogućnosti da obavlja svoju dužnost, zamjenjuje ga član Komisije iz stava (1) ovog člana sa istim ovlaštenjima.

(3) Komisija svoje Odluke i druga akta donosi na način utvrđen odredbama čl. 15-18. ovog Zakona, kao i drugim odredbama Zakona koje se odnose na rad Komisije.

(4) Komisija, na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, može preispitati svoje odluke u sljedećim slučajevima:

- ako je utvrđena bitna promjena u činjenicama na kojima je bila zasnovana Odluka, a koja bi značajno uticala na donošenje drugačije odluke da je bila poznata u vrijeme donošenja te odluke,
- ako je utvrđeno da je Odluka zasnovana na netačnim ili lažnim dokumentima.

Zahtjev za pokretanje postupka preispitivanja Odluka Komisije podnosi se u roku od osam (8) dana od dana donošenja istih.

(5) Sekretar Komisije vodi zapisnike sa sjednica Komisije, dostavlja odluke Komisije nadležnim tijelima, vodi i ažurira Registar ugovora i arhivu Komisije, te obavlja ostale administrativno-tehničke poslove, poslove zaprimanja i dostavljanja prijedloga projekata i popratne dokumentacije, te druge poslove za potrebe Komisije koje mu povjeri predsjednik Komisije.

Član 27.

(Način izvještavanja)

(1) Komisija za svoj rad odgovara Vladi Unsko-sanskog kantona.

(2) Komisija najmanje jednom godišnje podnosi Vladi Kantona pisani izvještaj o radu Komisije. Izvještaj sadrži podatke o podnesenim prijedlozima provedbe projekata JPP-a, Odlukama Komisije sa prijedlogom Rješenja Vlade uz kraće obrazloženje, pregled zaključenih Ugovora iz Registra o JPP-u, upite sa stručnim mišljenjem Komisije, te druge podatke o radu Komisije.

Vlada Kantona može zatražiti i druge informacije u vezi s radom Komisije.

(3) Vlada najmanje jednom godišnje izvještava Skupštinu Kantona o provedbi projekata JPP-a.

POGLAVLJE VI - PRAVNA ZAŠTITA

Član 28.

(Pravna zaštita u postupku izbora privatnog partnera)

Pravna zaštita u postupku izbora privatnog partnera provodi se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH kojim se uređuje područje javne nabavke.

Član 29.

(Primjena odredaba Zakona o upravnom postupku)

(1) Na postupke koje u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Zakonom provodi Komisija i druga nadležna tijela utvrđena odredbama čl. 15.-18. ovog Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.

(2) Odluke, Rješenja i drugi upravni akti Komisije, Vlade, nadležnog Izvršnog tijela lokalne samouprave i drugih tijela iz stava (1) ovog člana su konačni i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Član 30.

(Spor o nadležnosti)

Spor o nadležnosti iz JPP-a između Kantona i/ili jedinice lokalne samouprave, ili između jedinica lokalne samouprave rješava najviši sud Kantona.

Član 31.

(Način rješavanja sporova)

(1) Za rješavanje sporova između stranaka koji nastaju na temelju ugovora o JPP-u, stvarno i mjesno je nadležan sud isključivo prema sjedištu javnog partnera.

(2) Odredbe stava (1) ovog člana se ne primjenjuju ukoliko su stranke ugovorile arbitražno rješavanje sporova nastalih na osnovu ugovora o JPP-u.

(3) Za rješavanje sporova koji nastanu između javnog i privatnog partnera iz stava (1) ovog člana primjenjuju se propisi Bosne i Hercegovine.

POGLAVLJE VII - PREKRŠAJNE ODREDBE

Član 32.

(Pokretanje prekršajnog postupka)

Ako Komisija ili drugo nadležno tijelo utvrdi da je došlo do povrede odredbi ovog Zakona od strane javnog, privatnog partnera ili DPN-a, podnosi sudu nadležnom za prekršaje prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka.

Član 33.

(Novčane kazne)

(1) Novčanom kaznom od 1.500,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj javni partner, privatni partner ili DPN:

- a) ako javni, privatni partner ili DPN ne dostave Komisiji zatraženu dokumentaciju (član 8.),
- b) ako javno tijelo postupi suprotno odlukama Komisije i rješenjima Vlade odnosno lokalne samouprave (čl. 15.-18.),
- c) ako javni partner ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Komisiji sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima i izmjenama (član 21.),
- d) ako javni partner, privatni partner ili DPN nisu na zahtjev resornog ministarstva odnosno lokalne samouprave ili Komisije omogućili nadzor provedbe projekta JPP-a (član 22.),
- e) ako javni partner postupi suprotno odredbama člana 10. i 11. ovog Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorna osoba javnog tijela, privatnog partnera ili DPN-a za prekršaje iz stava (1) ovog člana.

Član 34.

(Zastara)

(1) Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi za prekršaje:

- za koje je propisana novčana kazna u iznosu do 3.000,00 KM kad prođe jedna godina od dana kada je prekršaj izvršen,
- za koje je propisana novčana kazna u iznosu većem od 3.000,00 KM kad prođu dvije godine od dana kada je prekršaj izvršen.

(2) Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenog prekršaja određenog prethodnim stavom.

POGLAVLJE VIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35.

(Donošenje podzakonskih i drugih pravnih akata)

(1) Komisija će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora JPP-a iz člana 21. ovog Zakona.

(2) Vlada će na prijedlog Komisije najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti:

- Uredbu o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a iz člana 14. stav (2),
- Uredbu o sadržaju ugovora o JPP-u iz člana 6. stav (3),
- Uredbu o nadzoru provedbe projekata JPP-a iz člana 22. ovog Zakona i
- Uredbu o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata JPP-a iz člana 24. tačka g) ovog Zakona.

Član 36.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-1-370/12
9. jula 2012. godine
B i h a c

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

463.

Na osnovu člana 2.b), poglavljaja IV i člana 11.m) odjeljak A poglavljaja V Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/04 i 11/04), člana 173 Zakona o srednjem obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 17/2012), člana 97 Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona, na 25. sjednici održanoj dana 09.07. 2012. godine donosi:

ODLUKU

**o utvrđivanju javnog interesa za radom
obrazovno – odgojne ustanove srednje vjerske
škole Medresa "Džemaludin Čaušević"
u Cazinu**

Član 1.

Utvrđuje se javni interes za radom obrazovno – odgojne ustanove srednje vjerske škole Medresa "Džemaludin Čaušević" u Cazinu .

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-3-372/12
9. jula 2012. godine
B i h a č

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

464.

Na osnovu člana 11.n) odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona- prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na 25. sjednici održanoj dana 09.07.2012. godine, donijela je slijedeći:

ZAKLJUČAK

I

Prima se k znanju Informacija o stanju na Univerzitetu u Bihaću s tim da se u prijedlogu mjera tačka 2. dopuni tako što će se izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o Univerzitetu donijeti u redovnom postupku kako bi se isti uskladili sa okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju. Nadalje, da se izvrši usaglašavanje Statuta Univerziteta sa okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju i standardima o visokom obrazovanju i predvidi individualna akreditacija nastavničnog i saradničkog kadra.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-4-371/12
9. jula 2012. godine
B i h a č

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

465.

Na osnovu člana 11.n) odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na 25. sjednici održanoj dana 09.07.2012. godine, donijela je slijedeći:

ZAKLJUČAK

I

Prihvata se Izvještaj Kantonalnog upravnog inspektora o izvršenim inspekcijskim pregledima u periodu od 01.07.2011. godine do 31.12.2011. godine.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-4-374/12
9. jula 2012. godine
B i h a č

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

466.

Na osnovu člana 11.n) odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona- prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na 25. sjednici održanoj dana 09.07.2012. godine, donijela je slijedeći:

ZAKLJUČAK

I

Prima se k znanju Informacija o stanju upravnog rješavanja po općinama Unsko- sanskog kantona u 2011. godini.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-4-375/12
9. jula 2012. godine
B i h a č

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

467.

Na osnovu člana 11.n) odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na 25. sjednici održanoj dana 09.07.2012. godine, donijela je slijedeći:

ZAKLJUČAK**I**

Prihvata se Izvještaj o stanju, radu i poslovanju ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" za 2011. godinu.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-4-378/12
9. jula 2012. godine
B i h a c

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

468.

Na osnovu člana 11.n) odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona- prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na 25. sjednici održanoj dana 09.07.2012. godine, donijela je slijedeći:

ZAKLJUČAK**I**

Traži se od Ministarstva zdravstva i socijalne politike da zajedno sa ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" utvrde prijedlog rješenja koje će omogućiti nesmetano funkcionisanje ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić".

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-4-376/12
9. jula 2012. godine
B i h a c

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

469.

Na osnovu člana 11.n) odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na 25. sjednici održanoj dana 09.07.2012. godine, donijela je slijedeći:

ZAKLJUČAK**I**

Traži se od Ministarstva zdravstva i socijalne politike da zaštitи tercijarne usluge, s ciljem da ih se što više izvrši na Unsko-sanskom kantonu.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-4-377/12
9. jula 2012. godine
B i h a c

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

470.

Na osnovu člana 11.n) odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na 25. sjednici održanoj dana 09.07.2012. godine, donijela je slijedeći:

ZAKLJUČAK**I**

Predlaže se da menadžment Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" , odnosno Vlada Unsko sanskog kantona uputi prema Skupštini Unsko-

sanskog kantona Prijedlog za saniranje stanja u Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić".

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-4-384/12
9. jula 2012. godine
B i h a č

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

471.

Na osnovu člana 11.n) odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na 25. sjednici održanoj dana 09.07.2012. godine, donijela je slijedeći:

ZAKLJUČAK**I**

Prima se na znanje Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-4-383/12
9. jula 2012. godine
B i h a č

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

472.

Na osnovu člana 11.n) odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na 25. sjednici održanoj dana 09.07.2012. godine, donijela je slijedeći:

ZAKLJUČAK**I**

Komisija za pitanje sigurnosti i nadzora zakonitosti rada podržava aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na praćenju i suzbijanju maloljetničke delikvencije i predložene mjere u Informaciji o stanju maloljetničke delikvencije na području Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-4-382/12
9. jula 2012. godine
B i h a č

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

473.

Na osnovu člana 11.n) odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na 25. sjednici održanoj dana 09.07.2012. godine, donijela je slijedeći:

ZAKLJUČAK**I**

Predlaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona da iskoordiniraju i urade zajednički Program na sprječavanju maloljetničke delikvencije na području Unsko-sanskog kantona, uključujući u izradu Programa sve relevantne faktore u društvu, kako bi se ostvario interdisciplinarni pristup u radu s mladima na prevenciji maloljetničke delikvencije.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-4-381/12
9. jula 2012. godine
B i h a č

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

474.

Na osnovu člana 11.n) odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na 25. sjednici održanoj dana 09.07.2012. godine, donijela je slijedeći:

ZAKLJUČAK**I**

Prihvata se Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona o realizaciji kantonalnih i federalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2011. godinu.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-4-373/12
9. jula 2012. godine
Bihać

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

475.

Na osnovu člana 11.n) odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na 25. sjednici održanoj dana 09.07.2012. godine, donijela je slijedeći:

ZAKLJUČAK**I**

Prihvata se Plan i program rada JP "Unsko-sanske novine" d.o.o. Bihać za 2012. godinu.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-4-380/12
9. jula 2012. godine
Bihać

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

476.

Na osnovu člana 11.n) odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na 25. sjednici održanoj dana 09.07.2012. godine, donijela je slijedeći:

ZAKLJUČAK**I**

Prihvata se Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU "Socijalno pedagoška životna zajednica" Bihać za 2011. godinu.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-4-379/12
9. jula 2012. godine
Bihać

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

477.

Na osnovu člana 14. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04) i Odluke o izboru Predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-3-357/12 od 07.06.2012. godine i Odluke Kluba Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona broj: 01/1-49-6-1037/12 od 07.06.2012. godine, donosi se slijedeća;

ODLUKA**o obrazovanju Kolegija Skupštine****I**

Obrazuje se Kolegij Skupštine Unsko-sanskog kantona u sastavu:

1. Admir Hadžipašić, predsjedavajući Skupštine;
2. Ivan Prša, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine;
3. Mladen Lonić, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine;
4. Šefik Veladžić, predsjednik Kluba bošnjačkog naroda;

5. Mira Ljubijankić, predsjednica Kluba srpskog naroda;
6. Muhamed Škrgić, predsjednik Kluba hrvatskog naroda;
7. Farko Hodžić, predsjednik Kluba poslanika SDP;
8. Asim Kamber, predsjednik Kluba poslanika SDA;
9. Mirvet Beganović, predsjednik Kluba poslanika DNZ BiH;
10. Jasmin Emrić, predsjednik Kluba poslanika A-sda;
11. Sulejman Kazić, predsjednik Kluba poslanika Stranke za BiH;
12. Nermin Bećirbegović, predsjednik Kluba poslanika SBB;
13. Dejan Durić, predsjednik Kluba poslanika NSRzB
14. Zibija Muslić-Bibanović, sekretar Skupštine.

II

Prava i obaveze Kolegija Skupštine regulirani su Poslovnikom Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kanotna", broj 5/04).

III

Ovom Odlukom prestaje da važi Odluka broj 01-02-3-366/11 od 23.03.2011. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-3-368/12
7. juna 2012. godine
Bihać

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik

478.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu Udruženja za povezivanje u poslu "ABC" za upis u Registar udruženja Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 29.03.2012. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 1. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Udruženja za povezivanje u poslu "ABC" Skraćeni naziv udruženja: Udruženje "ABC"

Sjedište Udruženja: Bihać, Bedem bb.

2. Osnovni ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- Udruženje ima za cilj da omogući dostupnost informacija iz okruženja korisnih za poslovne aktivnosti i djelovanja privrednih subjekata,
- podizanje nivoa svijesti i znanja kod mlađih ljudi i ostalih građana o poslovnim kretanjima i aktivnostima na području općine Bihać i Unsko-sanskog kantona, sa ciljem da se što više ljudi aktivno i uspješno uključi u razne oblike poslovne komunikacije, te u političke tokove koji se tiču posla, poslovanja i poslovnog okruženja,
- Udruženje ima za cilj da pruži prostor za predstavljanje i produktivnu komunikaciju između pravnih i fizičkih subjekata, nosioca privredne aktivnosti i obrazovanja na nivou lokalne zajednice,
- Udruženje ima za cilj organizovanje radionica i razvijanje vještina u svim oblicima poduzetništva putem interneta i drugih oblika komunikacije, razvijenje određenih poslova i aktivnosti radi zadovoljavanja zajedničkih i pojedinačnih potreba i interesa članova Udruženja u skladu sa zakonom,
- Aktivizam, podizanje nivoa osobne kulture, radnih i socijalnih sposobnosti.

2. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja je EDIN MORANJKIĆ, predsjednik udruženja.

Broj 07-05-2307-UP-1/2012
29. marta 2012. godine

Bihać

Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik

479.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu Udruženja omladinski razvojni centar "Dekameron" iz Kluča za upis u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 29.03.2012. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 2. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Udruženje omladinski razvojni centar "Dekameron"

Skraćeni naziv udruženja: ORC "Dekameron"

Sjedište Udruženja: Ključ, ul. Branilaca bb - Dom kulture.

2. Osnovni ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- aktivan rad na poboljšanju standarda života mlađih,
- jačanje mehanizma za učešće mlađih u donošenju odluka,
- jačanje mehanizma za razvoj opštih socio-ekonomskih, obrazovnih i kulturnih interesa mlađih,
- informiranost mlađih i omladinskih udruženja,
- aktivno učešće mlađih u javnom životu i izgradnja civilnog društva,
- provođenje programa djelovanja za mlađe omladinskog sektora BiH,
- promocija i razvoj volonterizma i mobilnosti,
- pokretanje inicijative za rješavanje problema mlađih,
- održavanje i stvaranje pozitivnih životnih uvjeta za mlađe, kao i okruženje koje je ugodno za mlađe,
- izgradnja i jačanje saradnje sa vlastima na svim nivoima,
- organiziranje volonterskih aktivnosti,
- organiziranje radionica, kampova i sličnih sadržaja za edukaciju i druženje mlađih,
- savjetovanje i pružanje pomoći mlađima,
- štampanje biltena, letaka, plakata, magazina i sl. u cilju informisanja i unapređenja znanja mlađih,
- organiziranje okruglih stolova, predavanja, seminara, i sličnih edukativnih sadržaja za mlađe,
- organiziranje manifestacije, izleta, akcija u smislu promocije omladinskog turizma i aktivizma,
- pisanje, priprema i implementacija projekata koji se tiču problematike mlađih,
- neformalno obrazovanje.

2. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja je HAMEDOVIĆ ADNAN, predsjednik udruženja.

Broj 07-05-3035-UP-1/2012
29. marta 2012. godine
Bihać

Ministar
Andrey Mamontov,
dipl. pravnik

480.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu za upis u Registar

udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja "Obrazovna asocijacija TANGRAM PLUS", po licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuda i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 03.04.2012. godine, u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 3. izvršen je upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: "Obrazovna asocijacija "TANGRAM PLUS";

Skraćeni naziv udruženja: "TANGRAM PLUS".

Sjedište udruženja: Cazin, ulica 5. Korpusa bb.

2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- organizacija i provođenje integracijskih kurseva stranih jezika (njemački, engleski, talijanski), kao i organizacija i provođenje certificiranja kandidata;
- pripremna nastava u svrhu polaganja prijemnih ispita na fakultetima humanističkih nauka;
- organizacija kulturnih i sportskih manifestacija, seminara i ekskurzija za članove Udruženja;
- izdavanje časopisa, letaka, biltena, knjiga i drugih publikacija, radi promoviranja rada Udruženja;
- organizacija pripremne nastave u svrhu certificiranja kandidata od strane nadležnih institucija;
- organizacija individualnih i grupnih kurseva za svladavanje osnova jezika struke;
- organizacija poduke putem slikarskih radionica, radionica kuharstva, ručnog rada, oslikavanja keramike i slično;
- organizacija edukativnih seminara, okruglih stolova, debata i kreativnih radionica.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Jasmina Zlatarević, predsjednik Udruženja.

4. Udruženje je dužno sve promjene nastale nakon upisa u Registar udruženja (promjene statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

Broj 07-05-3497-UP-1/12
3. aprila 2012. godine
Bihać

Ministar
Andrey Mamontov,
dipl. pravnik

481.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja stalnih sudske vještaka Unsko-sanskog kantona, sa sjedištem u Bihaću, ul. Dž. Bijedića br 15., zastupano po licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u Registar udruženja Hasanović Mirsadu, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 05.04.2012. godine, u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem: 4. izvršenje upis udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Udruženje stalnih sudske vještaka Unsko-sanskog kantona

Skraćeni naziv udruženja: USSV USK

Sjedište udruženja: Bihać, ul. Dž. Bijedića br. 15.

2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja:

- da štiti ugled, čast i promoviše interes članova Udruženja,
- organizovanje i sudjelovanje u organizovanju stručnih skupova iz područja djelatnosti sekcija ili cijelog Udruženja,
- predlaganje državnim tijelima donošenja propisa s ciljem unapređenja vještstva i poboljšanja položaja svojih članova,
- ostvarivanje saradnje sa tijelima državne uprave,
- učlanjenje i organiziranje sudske vještaka svih oblasti,
- organiziranje i pripremanje kandidata za vještaka, predlaganje i određivanje mentora u skladu sa propisima,
- organizovanje naučnih skupova, okruglih stolova, javnih tribina, simpozijuma, seminara i drugih pogodnih oblika javnog prezentovanja, učešće sekcija i pojedinaca u cilju zaštite i izgradnje svijesti o važnosti djelatnosti vještstva,
- zastupanje interesa članova u skladu sa općim interesima i potrebama,
- briga za očuvanje etičnosti i morala članova Udruženja,
- briga o ostvarivanju prava koja proizilaze iz rada,

- učešće u doprinosu socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti članova Udruženja, saradnja sa srodnim, domaćim i stranim udruženjima,
- izdavanje stručnog glasila i drugih publikacija,
- praćenje propisa iz djelatnosti vještstva, te učešće na pripremi novih ili izmjeni i dopuni postojećih propisa,
- otvorenost u radu i potpuno informisanje svih članova Udruženja,
- obavljanje i drugih djelatnosti koje su od interesa za Udruženje u skladu sa zakonom.

3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Udruženja su: Mirsad Hasanović, predsjednik Udruženja, Jasminko Dervišević, zamjenik predsjednika Udruženja i Senada Čoralić, sekretar Udruženja.

4. Udruženje je dužno sve promjene nastale nakon upisa u Registar udruženja (promjene statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti ovom Ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

Broj 07-05-2885-UP-1/12

Ministar

5. aprila 2012. godine

Andrej Mamontov,

B i h a c

dipl. pravnik

482.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu Udruženja poljoprivrednih proizvođača "UNA SANA PLOD" iz Sanskog Mosta za upis u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 16.04.2012. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 5. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Udruženje poljoprivrednih proizvođača "UNA SANA PLOD"

Skraćeni naziv udruženja: "UNA SANA PLOD"

Sjedište Udruženja: Sanski Most, ul. Prijedorska 61a.

2. Osnovni ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- zastupanje interesa poljoprivrednih proizvođača na području Unsko-sanskog kantona;

- ostvarivanje partnerskih odnosa sa predstvincima vladinih institucija na nivou općina i Kantona pri utvrđivanju agrarne politike i budžetskih izdvajanja za razvoj poljoprivrede;
- zalaganje za poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na Kantonu;
- zalaganje za očuvanje i zaštitu domaće proizvodnje;
- zalaganje za očuvanje i zaštitu okoliša i prirode;
- saradnja sa sličnim domaćim i inostranim udruženjima;
- pružanje stručne pomoći članovima Udruženja u različitim oblastima (edukacija, pravna zaštita, socijalna zaštita, registriranje obrta i drugih organizacionih oblika, izrada programa, organizovanje stručnih skupova, organizovanje odlaska na privredne manifestacije, izlaganje poljoprivrednih proizvoda na privrednim manifestacijama);
- organizovanje i podsticanje naučnoistraživačkog rada, stručnog usavršavanja, informativno-izdavačke i propagandne djelatnosti od interesa za unapređenje poljoprivrede;
- pružanje savjetodavno - stručne pomoći članovima Udruženja i ostalim poljoprivrednim proizvođačima u oblasti razvoja poljoprivrede pri ostvarivanju njihovih prava u zahvatanju novčanih podrški;
- uvezivanje poljoprivrednih proizvođača i proizvodno-trgovinskih pravnih lica, a u cilju razvoja kompenzacionih odnosa i općenito razvoja;
- insistiranje na primjeni i provođenju zakonskih propisa koji doprinose razvoju poljoprivrede;
- prikupljanje podataka o primarnim proizvođačima, a u cilju orijentacije kada je u pitanju novac i prioritet djelovanja na putu postizanja viših evropskih standarda u poljoprivrednoj proizvodnji;
- organizovanje i provođenje stručnih skupova, edukacija i privrednih manifestacija u cilju stvaranja boljih uslova i znanja za bavljenje primarnom i sekundarnom poljoprivrednom proizvodnjom;
- organizovanje odlazaka na sajmove;
- organizovanje izlaganja poljoprivrednih proizvoda na sajmovima i drugim privrednim manifestacijama.

2. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja je BURNIĆ HIKMET, predsjednik udruženja.

Broj 07-05-4097-UP-1/2012
16. aprila 2012. godine **Andrej Mamontov,**
B i h a c dipl. pravnik

483.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja "Društvo humane pedagogije", po licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 19.04.2012. godine, u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 6. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: "Društvo humane pedagogije";

Skraćeni naziv udruženja: DHP.

Sjedište udruženja: Bosanska Krupa, Ljusina bb.

2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- okupljanje intelektualaca zainteresiranih za istraživanje na području humane pedagogije i razmjena iskustava;
- izrada naučnih projekata;
- naučna istraživanja i organiziranje naučne edukacije u području djelatnosti;
- razvijanje programa naučne saradnje;
- organiziranje raznih oblika tečajeva, predavanja, seminara, okruglih stolova, simpozija, konferencija, kongresa i drugih oblika edukacije akademskog značaja;
- izdavanje knjiga, časopisa, naučnih publikacija; i ostalih štampanih materijala iz područja svoje djelatnosti;
- izrada projekata, elaborata, istraživačkih zahvata i studija iz područja humane pedagogije u teoriji i praksi;
- jačanje saradnje sa srodnim društvima, udruženjima, organizacijama i ustanovama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu;
- pružanje drugih intelektualnih usluga;
- druge djelatnosti u skladu sa važećim propisima.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Škrgić Muhamed, predsjednik Udruženja,

4. Udruženje je dužno sve promjene nastale nakon upisa u Registar udruženja (promjene statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

Broj 07-05-4044-UP-1/12

19. aprila 2012. godine
BihaćMinistar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik**484.**

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu udruženja Klub krajiških zabavnih igara "IGRA" iz Cazina za upis u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 24.04.2012. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 7. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Klub krajiških zabavnih igara "IGRA"

Sjedište Udruženja: Cazin, Čoralići bb.

2. Osnovni ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- okupljanje ljubitelja starih krajiških zabavnih igara (tavla, domine, šah, bela)
- očuvanje tradicije krajiških zabavnih igara;
- organiziranje druženja ljubitelja ovih igara, njihovog međusobnog takmičenja, kao i takmičenja sa članovima istih ili sličnih udruženja;
- okupljanje ljubitelja ovih igara i posjećivanje određenih izletišta;
- organizovanje takmičenja u vidu liga, turnira i drugih oblika zabave svojih članova i
- obavljanje drugih djelatnosti koje doprinose uspješnjem ostvarivanju ciljeva

2. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja je ĆORALIĆ NURFET, predsjednik udruženja.

Broj 07-05-4152-UP-1/2012

24. aprila 2012. godine
BihaćMinistar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik**485.**

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu udruženja Univerzalna škola sporta "TEMPO" iz Bihaća za upis u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 25.04.2012. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 8. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Univerzalna škola sporta "TEMPO"

Skraćeni naziv udruženja: UŠS "TEMPO"

Sjedište Udruženja: Bihać, ul Skendera Kulenovića br. 2

2. Osnovni ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- promicanje sporta,
- poticanje te planiranje aktivnosti članstva u razvoju i unapređivanju zdravlja,
- organizovanje i provođenje programa sportske škole i treninga u atletici, gimnastici, plivanju, borilačkim sportovima, odbojci, nogometu, malom nogometu, košarci, rukometu, skijanju, tenisu;
- organizaciju i učešće u svim vrstama takmičenja od rekreativnih do vrhunskih;
- sudjelovanju u programiranju i izgradnji objekata i infrastrukture od interesa za sport u cjelini;
- organizovanje seminarâa iz oblasti sporta;
- da radi na stručno-sportskom i moralnom usavršavanju svojih članova, razvijajući kod njih osobine svojstvene sportistima;
- organizovanje i provođenje sportskih priredbi i natjecanja;
- organizovanje i provođenje rekreativnih aktivnosti članstva,
- učestvovanje na sportskim manifestacijama u zemlji i u inostranstvu;
- obezbjeđivanje materijalnih sredstava, prihoda od članarina, sredstvima ostvarenim od donacija ili drugih izvora u skladu sa zakonom;
- briga o stvaranju materijalnih i financijskih uvjeta za ostvarivanje ciljeva Udruženja,
- izdavanje planova, programa, knjiga i drugih publikacija vezanih za djelatnost kluba;

- da radi na školovanju i usavršavanju vlastitog stručnog kadra i s tim u vezi sarađuje sa odgovarajućim obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.
- pružanje usluga individualnog treninga sportašima u skladu sa Zakonom
- okupljanje djece osnovnog i srednjeg školskog uzrasta radi usavršavanja određenih sportskih disciplina i tehnika, kroz program sportske Škole i treninga u atletici, gimnastici, plivanju, borilačkim sportovima, odbojci, nogometu, malom nogometu, košarci, rukometu, skijanju, tenisu;
- usmjeravanje djece, osnovnog i srednjeg školskog uzrasta, prema određenim sporskim granama kao što su: atletika, gimnastika, plivanje, borilački sportovi, odbojka, nogomet, mali nogomet, košarka, rukomet, skijanje, tenis, u skladu sa njihovim predispozicijama i mogućnostima.
- stalno podsticanje omasovljavanja članova i privlačenje sportskih talenata
- stalna težnja da se u sportu bude kvalitetniji i uspješniji
- stvaranje materijalnih i kadrovskih prepostavki za rad Udruženja.

3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja su: TUZLAK ELVEDIN, predsjednik, KARABEGOVIĆ ADNAN, potpredsjednik i SOKAČ SAŠA, sekretar udruženja.

Broj 07-05-4250-UP-1/2012

Ministar

25. aprila 2012. godine

Andrej Mamontov,

B i h a Ć

dipl. pravnik

486.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja oboljelih od Parkinsonove bolesti Unsko-sanskog kantona, po licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 04.05.2012. godine, u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 9. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Udruženje oboljelih od Parkinsonove bolesti Unsko-sanskog kantona;

Skraćeni naziv udruženja: PARKINSON USK.

Sjedište udruženja: Bihać, Golubić bb.

2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- podsticanje, pomaganje, razvoj i poboljšanje medicinske, socijalne i pravne brige osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti;
- koordinacija aktivnosti zanteresovanih članova u rješavanju problema nastalih uslijed Parkinsonove bolesti;
- poticanje razvoja društvene svijesti o potrebi i pomoći brige oboljelih;
- ostvarivanje stručne i zdravstvene saradnje sa drugim i sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
- okupljanje i organizovanje savjetovanja, kongresa i drugih oblika manifestacija, u svrhu ostvarenja kvalitetnije zdravstvene zaštite oboljelih;
- obavljanje pravnih poslova i radnji u pravnom prometu u okviru pozitivnih propisa sa svrhom ostvarenja ciljeva Udruženja (zaključivanje ugovora, sporazuma i slično);
- drugi ciljevi i djelatnosti vezane za rješavanje problema oboljelih od Parkinsonove bolesti.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Mersad Čoralić, predsjednik Udruženja.

4. Udruženje je dužno sve promjene nastale nakon upisa u Registar udruženja (promjene statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

Broj 07-05-4248-UP-1/12

Ministar

4. aprila 2012. godine

Andrej Mamontov,

B i h a Ć

dipl. pravnik

487.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja "Sport Klub", po licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 04.05.2012. godine, u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 10. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: "Sport Klub";

Skraćeni naziv udruženja: SKBO.

Sjedište udruženja: Bosanska Otoka, ulica Novo naselje bb.

2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- okupljanje svih građana koji teže edukaciji, izgradnji, razvoju, sportu, stabilnosti, komunikaciji među ljudima i demokratiji u društvu;
- omasovljene i popularizacija nogometa, fitnessa, streljaštva i ostalih sportova na području opštine Bosanska Krupa i Unsko-sanskog kantona;
- razvoj sportskih aktivnosti djece i omladine, te sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba;
- razvijanje svijesti građana o značaju sporta i fizičke kulture, značaju edukacije i pristupa informacijama, te korištenju informacionim tehnologijama;
- podsticanje na sport i rekreaciju, izgrađivanje zdravog duha i tijela, afirmisanje humane i društveno pozitivne vrijednosti kod članova i građana svih uzrasta;
- razvoj sporta na području opštine Bosanska Krupa i Unsko-sanskog kantona;
- treniranje i učestvovanje u takmičenjima i postizanje sportskih rezultata;
- poticanje saradnje i druženja kroz sport i edukaciju;
- omogućavanje građanima svih uzrasta pristup informacijama i razvoj demokratije kroz dostupnost informacijama na internetu;
- edukacija građana o korištenju informacionim tehnologijama.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Mustedanagić Nermin, predsjednik Udruženja.

4. Udruženje je dužno sve promjene nastale nakon upisa u Registar udruženja (promjene statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti

ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

Broj 07-05-3310-UP-1/12

4. aprila 2012. godine

B i h a c

Ministar

Andrej Mamontov,

dipl. pravnik

488.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Sportskog udruženja "VRHPOLJE" iz Sanskog Mosta, po licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 07.05.2012. godine, u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 11. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Sportsko udruženje "VRHPOLJE";

Skraćeni naziv udruženja: S.U. "VRHPOLJE".

Sjedište udruženja: Sanski Most, Vrhopolje 136b.

2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- provođenje programa sportske rekreacije;
- razvijanje i njegovanje međusobne solidarnosti među članovima Udruženja i ostalim građanima;
- okupljanje djece, mladih i odraslih građana u cilju razvoja sporta i sportske kulture;
- organiziranje škole fudbala, košarke, rukometa, odbojke, tenisa i slično, za djecu i omladinu;
- organiziranje i učestvovanje u sportskim takmičenjima;
- organiziranje prigodnih turnira, sportsko-rekreacijskih, te kulturno-zabavnih priredaba;
- izgrađivanje i poticanje na očuvanje životne sredine;
- razvijanje ekološke kulture i ponašanja, kulture življjenja i stanovanja;
- briga o izgledu naselja i mjestu stanovanja;
- organiziranje akcija čišćenja i uređivanja naselja i obale rijeke Sane;
- učestvovanje na konkursima takmičenjima za najljepše dvorište, najbolje održavanu zgradu i sličnim takmičenjima;

- saradnja sa istovrsnim udruženjima i organizacijama;
- afirmiranje sporta i sportskih vrijednosti u općini i na Kantonu;
- obavljanje ostalih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih statutom.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Mahić Huse, predsjednik Udruženja.

4. Udruženje je dužno sve promjene nastale nakon upisa u Registar udruženja (promjene statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

Broj 07-05-4194-UP-1/2012

7. maja 2012. godine
B i h a Ć

Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik

489.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja "Muratov Lug" Kudići iz Velike Kladuše, po licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 08.05.2012. godine, u Registrumu udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 12. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Udruženje MURATOV LUG - KUDIĆI;

Skraćeni naziv udruženja: U.M. LUG.

Sjedište udruženja: Kudići 11, Velika Kladuša.

2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- unapređenje i podizanje kvaliteta rekreacije za mlade i stare u Kudićima i okolini;
- podizanje svijesti omladine i ostalih građana o značaju očuvanja kulturnih tradicija u Kudićima, općini i Kantonu;
- pokretanje razvojnih inicijativa i projekata, u skladu sa zakonom;

- podizanje ekološke svijesti, kulture, navika i odgovornosti kod građana, posebno kod omladine;
- podizanje svijesti građana o značaju očuvanja prirodnih ljepota;
- učešće u izradi i implementaciji promotivnih projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja;
- poticanje i ostvarivanje volonterskog i humanitarnog rada.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Mujkić Elvedin, predsjednik Udruženja.

4. Udruženje je dužno sve promjene nastale nakon upisa u Registar udruženja (promjene statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

Broj 07-05-4982-UP-1/12

8. maja 2012. godine
B i h a Ć

Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik

490.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu udruženja Omladinska nogometna škola "STIJENA" iz Cazina za upis u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 08.05.2012. godine u Registrumu udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 13. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Omladinska nogometna škola "STIJENA"

Sjedište Udruženja: Cazin, Stijena bb

2. Osnovni ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- populariziranje i unapređenje nogometnog sporta;
- okupljanje i organiziranje najmađih kategorija nogometnika i simpatizera nogometnog sporta u cilju zadovoljavanja potreba za bavljenjem nogometnim sportom;
- uključivanje i angažovanje što većeg broja sportskih radnika u cilju razvijanja i poticanja amaterskog sportskog rada;

- pomaganje i podsticanje na rad za obezbjedenje neophodnih uvjeta za neometan rad u školi nogometa;
 - pomaganje i obezbjeđenje stručno pedagoškog rada u školi nogometa;
 - saradnja sa svim nogometnim klubovima na području USK-a i F BiH;
 - učestvovanje na svim manifestacijama takmičanja omladinskih sekcija koje organizira škola nogometa ili Nogometni Savez;
 - organiziranje nogomentih manifestacija mlađih sekcija i
 - obavljanje i drugih poslova i zadataka koji doprinose uspešnjem radu udruženja.

2. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja je BUDIMLIĆ IRFAN, predsjednik udruženja.

Broj 07-05-4558-UP-1/2012
8. maja 2012. godine
B i h a c

491.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu udruženja Sportsko plesni klub “HIPNOTIČNO-HYPNOTIC” iz Bosanke Krupe za upis u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave, donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 14.05.2012. godine u Registrusu udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 14. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Sportsko plesni klub
"HIPNOTIČNO - HYPNOTIC"

Skraćeni naziv udruženja: SPK
"HIPNOTIČNO - HYPNOTIC"

Sjedište Udruženja: Bosanska Krupa, ul.
Podgrmečkog odreda bb

2. Djelatnosti Udruženja su:

- planiranje i razvoj sportskog plesa,
 - popularizacija sportskog plesa sredstvima javnog informisanja
 - organizacija i provođenje redovnih treninga članova Udruženja u svrhu pripreme za natjecanje,
 - organizacija i sudjelovanje na plesnim turnirima,

- upravljanje sportskim objektima koje Udruženje koristi ili je vlasnik,
 - organiziranje seminara, predavanja i savjetovanja iz područja djelatnosti Udruženja,
 - uvođenje sistema i uvjeta rada koji omogućuju dostizanje vrhunskih sportskih rezultata,
 - popularizacija sportskog plesa na način uključivanja svih dobnih skupina građana prvenstveno osnovnoškolaca i mlađeži putem plesne škole,
 - i drugi poslovi i aktivnosti od interesa za razvoj sportskog plesa.

3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja su ĆORALIĆ AMIR, predsjednik i ĆORALIĆ MIRELA, potpredsjednik udruženja.

Broj 07-05-4548-UP-1/2012
14. maja 2012. godine
B i h a c

492

Na osnovu Člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja proizvođača mlijeka i mesa “MLJEKAR” iz Velike Kladuše, po licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 15.05.2012. godine, u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 15. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Udruženje proizvođača mlijeka i mesa "MLJEKAR";

Skraćeni naziv udruženja: UP "MLJEKAR".

Sjedište udruženja: Barake bb, Velika Kladuša.

2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- zastupanje interesa članova Udruženja proizvođača mlijeka i mesa kod prehrambenih prerađivačkih kapaciteta, to jest otkupljivača poljoprivrednih proizvoda;
 - neposredan uticaj na općinske, kantonalne i federalne institucije kod donošenja zakonskih propisa, programa poticaja u poljoprivredi i pravcima razvoja poljoprivrede u domeni stočarstva, ratarstva, kao i drugih grana poljoprivrede;

- provođenje kontinuirane edukacije članova Udruženja iz domene poljoprivredne proizvodnje;
- upoznavanje članova sa novim tehnologijama i agrotehnikama u domenu poljoprivredne proizvodnje;
- pronalaženje povoljnijih izvora finansiranja projekata iz domene poljoprivredne proizvodnje za svoje članove;
- ostvarivanje što boljih uslova i cijena kod plasmana poljoprivrednih proizvoda članova Udruženja;
- zastupanje interesa članova Udruženja kod pregovora o cijenama i uslovima otkupa proizvoda;
- pronalaženje tržišta za eventualne tržišne viškove članova udruženja;
- formiranje servisa za prikupljanje informacija o poticajima, te pružanje pomoći za članove Udruženja, kod ostvarivanja zakonskih prava članova iz domene poljoprivredne proizvodnje;
- nastup na tržištu prodaje i nabave;
- izdavanje vlastitih promotivnih materijala, biltena, brošura i drugih materijala za članove Udruženja;
- organizovanje zajedničke poljoprivredne proizvodnje;
- predlaganje mjera i pokretanje inicijativa za poboljšanje statusa poljoprivrednih proizvođača, kao i statusa poljoprivrede kao razvojne šanse Kantona i BiH;
- poboljšanje statusa i standarda svojih članova u domeni poljoprivredne proizvodnje;
- ostvarenje pune saradnje sa ostalim poljoprivrednim udruženjima u zemlji i inostranstvu, radi ostvarenja interesa, kako svojih članova tako i ostalih poljoprivrednika;
- zajednički nastup na izložbama i sajmovima.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Džanić Esmir, predsjednik Udruženja.

4. Udruženje je dužno sve promjene nastale nakon upisa u Registar udruženja (promjene statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

Broj 07-05-4624-UP-1/12

15. maja 2012. godine
B i h a Ć

Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik

493.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu udruženja Sportsko kulturni centar "Hasan Omanović Hako" Kumarica Velika Kladuša iz Velike Kladuša za upis u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 18.05.2012. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 16. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Sportsko kulturni centar "Hasan Omanović Hako" Kumarica Velika Kladuša

Skraćeni naziv udruženja: "S.K.C HOH"

Sjedište Udruženja: Velika Kladuša, Kumarica broj 174.

2. Djelatnosti Udruženja su:

- predstavljanje i afirmacija, kulturnih, sportskih i drugih vrijednosti sredine u kojoj je Udruženje osnovano,
- da okuplja ljubitelje sporta prvenstveno mali nogomet na travi, mali nogomet na betonu, košarka, odbojka, stolni tenis,
- da okuplja ljubitelje zabavno kultuiruh manifestacija prvenstveno folklornih igara, narodne pjesme, sevdalinka, staromodna muslimanska nošnja, raznih igara iz prošlog vremena kao što su; vučenje konopca, trčanje u vrećama, bacanje kamena sa ramena, skok u dalj,
- da organizirano djeluje u cilju čuvanja okoline prostora gdje se nalazi kompleks nogometnih igrališta te čovjekova prirodnja okolina uopće,
- da organizuje, suorganizuje i sudjeluje na svim sportsko-kulturnim takmičenjima,
- da samostalno organizuje sportske manifestacije "takmičenje u malom nogometu" dva puta godišnje u vrijeme prvomajskih praznika i tradicionalno julsko takmičenje sredinom jula tekuće godine,
- da samostalno organizuje kulturne manifestacije "igre folklora, takmičenje u pjevanju pjesme sevdalinka, narodna nošnja" dva puta godišnje u vrijeme prvomajskih praznika i tradicionalno julsko takmičenje sredinom jula tekuće godine,

- da organizuje okupljanje omladine tokom cijele godine u cilju sportske rekreatcije u prirodi,
 - da organizuje sportsko-kulturno druženje sa drugim udruženjima,
 - da utvrdi kriterijume za dodjelu društvenih priznanja članovima i drugim subjektima,
 - da donosi planove rada Udruženja, obavljanje stručnih poslova, obezbjeđuje financijska i druga materijalna sredstva u cilju obavljanja tih poslova
 - da redovno vrši informiranje svojih članova o radu Udruženja.

3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja su OMANOVIĆ HASAN, predsjednik i SAFET OMANOVIĆ, sekretar udruženja.

Broj 07-05-5758-UP-1/2012
18. maja 2012. godine
B i h a c

494.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu udruženja Vijeće mladih Općine Cazin iz Cazina za upis u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 18.05.2012. godine u Registrusu udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 17. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Vijeće mladih Općine Cazin
Sjedište Udruženja: Cazin, ul.Cazinskih brigada bb

2. Djelatnosti Udruženja su:

- Vijeće mladih ima obavezu djelovanja na jačanju uključenja mladih u društveni život zajednice i njihovom informiranju.
- Vijeće mladih ima pravo i obavezu legitimno predstavljati i zastupati interes svojih članica.
- Vijeće mladih bit će direktno uključeno u proces izrade i provođenja strategija prema mladima u općini Cazin s ciljem doprinošenja usvajaju i provođenju politike prema mladima i programa djelovanja za mlade koji najviše odgovaraju potrebama i pitanjima mladih.
- Vijeće mladih bavit će se provođenjem zajedničkih projekata mladih u Federaciji te

- članstva i učešća, odnosno predstavljanja pitanja mladih na višem nivou i na međunarodnom planu.

- Vijeće mladih bavit će se i politikama koje se posredno dotiču mladih i koje utječu na opći razvoj i prosperitet te opću društvenu dobrobit, kao i svim ostalim pitanjima koja se posredno odnose na mlade.
 - Vijeće mladih će delegirati svoje predstavnike/ce u stručna radna tijela i komisije pri organu lokalne uprave.
 - Vijeće mladih će sudjelovati u javnim raspravama i konsultacijama organa vlasti u procesu usvajanja: određene sektorske politike prema mladima, programa djelovanja za mlade, strategije prema mladima, dijelova budžeta koji se tiču pitanja mladih.
 - Vijeće mladih kao ni njegove članice ne mogu se ni na koji način angažirati u predizbornoj kampanji političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, niti im pružati podršku.
 - Zabranjene su djelatnosti Vijeća mladih koje su usmjerenе ka podrivanju ustavnog poretka i koje su u suprotnosti sa Zakonom.
 - Vijeće mladih niti njegove članice ne smiju se baviti aktivnostima kojima se na bilo koji način raspiruje govor mržnje, širi netolerancija, ksenofobija ili rasizam, ili vrši diskriminacija bilo koga po bilo kojoj osnovi.

3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja su SIVIĆ EMINA, predsjednica i BEŠIREVIĆ RIFET, zamjenik predsjednice udruženja.

Broj 07-05-4400-UP-1/2012
18. maja 2012. godine
B i h a Ć

495.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja Auto moto karting klub "DRIFT" iz Bihaća, po licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 21.05.2012. godine, u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod

registarskim brojem 18. izvršen je upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Auto moto karting klub "DRIFT";

Skraćeni naziv udruženja: AMKK "DRIFT".

Sjedište udruženja: 501. Sl. brigade 4B/2, Bihać.

2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- podsticanje razvoja auto moto karting sporta na općinskom nivou;
- unapređenje razvoja auto moto karting sporta, naročito kod mlađih uzrasta;
- ostvarivanje saradnje sa sportskim savezima u cilju zajedničkog podsticanja razvoja i unapređenja auto moto karting sporta;
- angažovanje stručnih trenera na vođenju auto moto karting sporta u vidu sekcija, ili na drugi način podsticanje razvoja ovog sporta na području općine i Kantona;
- učestvovanje na takmičenjima u organizaciji sportskih i drugih saveza, kao i drugim takmičenjima u organizaciji drugih saveza i sportskih društava;
- organizovanje svih vrsta takmičenja u auto moto karting sportu;
- organizovanje saradnje sa organima lokalnog nivoa (MZ-a, općina, Kanton), te na taj način davanje doprinosa unapređenju auto moto karting sporta na području Kantona;
- organizovanje manifestacija, sportskih priredbi i drugih vidova okupljanja sportista kroz njihovo druženje, takmičenje i slično;
- ostvarivanje saradnje sa udružnjima i drugim organizacijama istih ili sličnih ciljeva;
- organizovanje izleta i priredbi, kampova za članove Udruženja, kao i druge simpatizere;
- obavljanje drugih djelatnosti koje neposredno služe za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Delić Adis, predsjednik Udruženja.

4. Udruženje je dužno sve promjene nastale nakon upisa u Registar udruženja (promjene statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

Broj 07-05-5756-UP-1/12

21. maja 2012. godine
Bihać

Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik

496.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja "EKONOMIST" iz Bihaća, po licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 01.06.2012. godine, u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 19. izvršen je upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: UDRUŽENJE "EKONOMIST";

Skraćeni naziv udruženja: "EKONOMIST".

Sjedište udruženja: Ulica Alije Nametka 10 - Ozimice I, Bihać.

2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- promoviranje neophodnosti proaktivnog djelovanja mlađih u USK;
- kreiranje projekata od značaja za privredni razvoj USK;
- promocija domaćih proizvoda;
- edukacija i zaštita potrošača;
- pomoć mlađima u izboru zanimanja;
- razvoj dobrih odnosa i solidarnosti među mlađima na lokalnom, regionalnom, međuentiteskom, državnom i internacionalnom planu;
- uspostava i razvoj interkulturne i interreligijske saradnje i međusobnog upoznavanja mlađih na lokalnom, regionalnom, međuentiteskom, državnom i internacionalnom planu;
- uspostava intenzivnijih veza između mlađih na području kantona i države;
- podrška učešću mlađih u društvenim procesima;
- upoznavanje šire društvene zajednice, institucija i medija, državnih, entitetskih i lokalnih vlasti, te internacionalnih institucija s položajem mlađih, podrška poboljšanju uvjeta školovanja mlađih ljudi;
- ostvarivanje mogućnosti za vaninstitucionalno obrazovanje i doobrazovanje mlađih, u skladu sa zakonom;
- unapređenje ekološke svijesti i iniciranje i podrška ekoloških aktivnosti;
- unapređenje sportskog i zabavnog života mlađih,

- unapređenje znanja i aktivnosti mlađih u domeni ljudskih, građanskih prava i jednakosti spolova;
- promocija kulturnog stvaralaštva mlađih, te podrška razvoju kreativnih i umjetničkih vještina mlađih ljudi;
- podizanje nivoa opće informiranosti mlađih, te njihovo uključivanje i aktivno djelovanje u strukturama javnog mnijenja na svim nivoima.

3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Udruženja su Mujakić Aida, predsjednik Udruženja i Čatić-Kajtazović Elvira, potpredsjednik Udruženja.

4. Udruženje je dužno sve promjene nastale nakon upisa u Registar udruženja (promjene statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

Broj 07-05-5899-UP-1/12

1. juna 2012. godine

B i h a c

Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik

497.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), rješavajući po zahtjevu za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Udruženja za suzbijanje, prevenciju i pomoć u liječenju narkomanije "NOVA NADA" iz Sanskog Mosta, po licu ovlaštenom za obavljanje poslova upisa u Registar udruženja, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi:

RJEŠENJE

1. Dana 07.06.2012. godine, u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga VI pod registarskim brojem 20. izvršenje upis Udruženja kako slijedi:

Naziv udruženja: Udruženje za suzbijanje, prevenciju i pomoć u liječenju narkomanije "NOVA NADA";

Skraćeni naziv udruženja: "NOVA NADA".

Sjedište udruženja: Ulica Prijedorska 111, ulaz 6a, Sanski Most.

2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

- potpora akcijama i projektima na prevenciji i liječenju ovisnosti o opijatima razmjenom informacija;

- potpora za liječenje i održavanje ovisnika o heroinu u specijaliziranom metadonskom programu;
- zajednički program sa Domom zdravlja i odgovarajućim kantonalnim institucijama, te pomoći ovisnicima oko reguliranja njihovog statusa, zdravstvenog osiguranja, socijalne potpore i resocijalizacije;
- pomoći pri smještaju na daljnje liječenje u bolnice ili psihoterapijske zajednice;
- savjetodavni rad sa porodicama ovisnika stanovništvom i obrazovnim ustanovama na suzbijanju, prevenciji i liječenju ovisnosti;
- stručna predavanja u školama, seminari sa interaktivnim pristupom sa domaćim i ekspertima iz inozemstva;
- organizovanje javnih tribina, rasprava, okruglih stolova, treninga, radionica i konferencija;
- predavanja za šиру publiku, televizijske i radio emisije;
- izrada brošura, plakata, materijala, spotova, koordinacija već postojećih programa na elektronskim medijima, lokalnim i drugim;
- podrška istraživanjima drugih organizacija i provođenje vlastitih kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja i objava putem elektronskih medija, vezanih za probleme ovisnosti o opojnim sredstvima i efikasnosti rada Udruženja;
- podrška bivšim ovisnicima, njihovim porodicama, te podrška i koordinacija rada sa sličnim udruženjima;
- koordinacija rada sa lokalnim vlastima po pitanjima iz domena registrirane djelatnosti;
- uspostavljanje saradnje sa vladinim, nevladinim i biznis sektorom u zemlji i inostarnstvu;
- saradnja sa organima zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima;
- obezbeđivanje materijalno-tehničkih sredstava neophodnih za rad Udruženja;
- provođenje djelatnosti uz utrošak finansijskih sredstava za posebne, izuzetne dodatne potrebe za ovakav program, uz najadekvatniji utrošak sredstava;
- redovno praćenje aktivnosti Udruženja.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Čatić Salih, predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

4. Udruženje je dužno sve promjene nastale nakon upisa u Registar udruženja (promjene statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova organa upravljanja i prestanak rada), prijaviti

ovom ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

Broj 07-05-5532-UP-1/12

7. juna 2012. godine

B i h a Ć

Ministar
Andrey Mamontov,
dipl. pravnik

498.

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 35/05), i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-616/2011 od 14.07.2011. godine, ministar Ministarstva privrede, donosi:

RJEŠENJE

Član 1.

Ovim Rješenjem imenuje se Stručna komisija (u daljem tekstu Komisija) za izradu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede u sljedećem sastavu:

1. Kemal Hamedović, dipl. ing. - predsjednik
2. Anto Marjanović, dipl. pravnik - član
3. Almir Smajić, dipl. mg. prometa - član
4. mr. sci. Jasmira Dervišić - član
5. Hasan Bajrektarević, dipl. ing. rud. - član

Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije, određuje se Mersija Draganović, zaposlena u Ministarstvu privrede - tehničko lice.

Član 2.

Zadatak Komisije je da izradi Pravilnik o unutrašnjom organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, te isti dostavi Ministru na donošenje.

Član 3.

Komisije je dužna da zadatok iz člana 2. ovog Rješenja obavi u redovnom radnom vremenu i u roku od pet dana od dana prijema Rješenja.

Član 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 06-05-6733-1/12

28. juna 2012. godine

B i h a Ć

Ministar
Redžo Kurbegović,
dipl. menadžer

499.

Na osnovu člana 162. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj:35/05), člana 41.

Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.glasnik USK", broj:19/11 i 23/11), člana 7. Uredbe sa zakonskom snagom o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi ("Službeni list R BiH" broj: 8/93), Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj:03-017-616/2011 od 14.07.2011.godine, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona rješavajući po zahtjevu privrednog društva d.o.o. "KLOSTERMEIER MAJDAN" Bosanska Krupa, broj:31/12 od 03.07.2012.godine, kojim se traži revizija Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i obračunu rezervi dolomita na ležištu "Ilića do" kod Bosanske Krupe, sa stanjem na dan 31.12.2011.godine, donosi:

RJEŠENJE

Član 1.

Ovim Rješenjem imenuje se Stručna komisija (u daljem tekstu Komisija) za reviziju Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i obračunu rezervi dolomita na ležištu "Ilića do" kod Bosanske Krupe, sa stanjem na dan 31.12.2011.godine, u sljedećem sastavu:

1. Bajrektarević Hasan, dipl. ing. rud. – predsjednik Komisije (uposlenik Ministarstva privrede);
2. Goletić Ševket, dipl. ing. geol. – izvjestilac (spoljni član);
3. Karajić Senad, dipl. ing. geol. – izvjestilac (spoljni član);

Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Draganović Mersija zaposlena u Ministarstvu privrede - tehničko lice.

Član 2.

Zadatak Komisije sastoji se u pregledu pouzdanosti podataka i rezultata istraživanja i ocjene kvaliteta izrade Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i obračunu rezervi dolomita na ležištu "Ilića do" kod Bosanske Krupe, sa stanjem na dan 31.12.2011.godine, prihvatanja Elaborata s ciljem izdavanja rješenja o priznavanju obračunatih rezervi u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi i Pravilnikom o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih voda i njihovoj evidenciji ("Službeni list SFRJ" broj:34/79), nakon čega se stiču uslovi za izdavanje rješenja o verifikaciji rezervi propisano članom 41. stav 6. i 42. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Izvjestioci imenovani ovim Rješenjem dužni su svoje izvještaje u pismenoj formi dostaviti predsjedniku Komisije i na adresu Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, najkasnije 10 dana od dana prijema Elaborata i Rješenja.

Član 3.

Komisija iz člana 1. ovog Rješenja imenuje se na period od 60 dana – do okončanja revizije predmetnog Elaborata.

Član 4.

Predsjednik, članovi i tehničko lice Komisije imaju pravo na naknadu, a visina naknade će se odrediti posebnim Rješenjem.

Troškove rada stručne Komisije snosi privredno društvo d.o.o. "KLOSTERMEIER MAJDAN" Bosanska Krupa, a u skladu sa članom 41. stav 4. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl. glasnik USK", broj: 19/11 i 23/11).

Član 5.

Na osnovu Zakona o administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksa ("Službeni list Unsko-sanskog kantona" broj: 3/97) i ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 9/98, 8/99, 7/01, 20/04 i 4/09), tarifni broj 25. tačka 6.1. podnositelj zahtjeva dužan je uplatiti 10,00 KM (upravne takse za rješenje), 5,00 KM (upravne takse za podnesak i opomenu) i 20,00 KM (taksa za vođenje kataстра istražnih prostora), privredno društvo d.o.o. "KLOSTERMEIER MAJDAN" Bosanska Krupa, dužno je uplatiti na žiro račun broj: 3380002210005877, vrsta prihoda 722121. Original uplatnice dostaviti Ministarstvu privrede.

Član 6.

Sredstva iz člana 5. ovog Rješenja privredno društvo d.o.o. "KLOSTERMEIER MAJDAN" Bosanska Krupa, dužno je uplatiti u roku od 15 dana, računajući od dana prijema ovog Rješenja, u protivnom ovaj upravni postupak se prekida a Elaborat vraća podnosiocu zahtjeva.

Član 7.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 06-18-8887-UP-1/2012

5. jula 2012. godine
B i h a č

Ministar
Redžo Kurbegović,
dipl. menadžer

500.

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Unsko-sanskog

kantona" broj: 10/03 i 07/09), Ministar privrede donosi:

RJEŠENJE

I

U promjenljive članove Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Komisija) sa područja općine Cazin, za davanja saglasnosti na aneks I Ugovora o koncesiji Br. KU 017/2004 i aneks I Ugovora o koncesiji Br. KU 024/2005, za vođenje pregovora sa privrednim društvom "Pro-kop" d.o.o. Cazin za eksploataciju dolomita na lokalitetu "Hapića njive" Kovačevići u općini Cazin, za vođenje pregovora sa privrednim društvom "Liskovački kamen" d.o.o. Cazin za eksploataciju krečnjaka tip "liskovački kamen" na lokalitetu "Osoje" Liskovac u općini Cazin i za vođenje pregovora sa privrednim društvom "Liskovački mozaik" d.o.o. Cazin za eksploataciju krečnjaka tip "liskovački kamen" na lokalitetu "Šarića brdo" Liskovac u općini Cazin, imenuju se :

1. Samardžić Suad, dipl. ing. Rudrstva
2. Dedo Pjanić, dipl. ing. građevinarstva

II

Djelokrug rada imenovanih članova iz tačke i ovog Rješenja definisan je Zakonom o koncesijama, Dokumentom o politici dodjele koncesija i Pravilnikom o radu Komisije za koncesije USK-a.

III

Imenovani iz tačke I ovog Rješenja imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji, a u skladu sa članom 11. stav 4. Zakona o koncesijama.

IV

Naknada za rad u Komisiji promjenljivim članovima iz tačke I ovog Rješenja obezbjediće Općina Cazin i isplatiti istima u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o koncesijama.

V

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 06-05-7006-1/2012
5. jula 2012. godine
B i h a č

Ministar
Redžo Kurbegović,
dipl. menadžer

501.

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Unsko-sanskog

kantona" broj:10/03 i 07/09), Ministar privrede donosi :

RJEŠENJE

I

U promjenjljive članove Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Komisija) sa područja općine Bužim, za davanje saglasnosti na aneks I Ugovora o koncesiji Br. KU 022/2005 za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu "Zaradostovo" u općini Bužim i aneks I Ugovora Br. KU 023/2005 za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu "Glavica" u općini Bužim, imenuju se:

1. Nedžad Kudelić, dipl. ecc
2. Nedžad Durić, dipl. pravnik.

II

Djelokrug rada imenovanih članova iz tačke I ovog Rješenja definisan je Zakonom o koncesijama, Dokumentom o politici dodjele koncesija i Pravilnima o radu Komisije za koncesije USK-a.

III

Imenovani iz tačke I ovog Rješenja imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji, a u skladu sa članom 11. stav 4. Zakona o koncesijama.

IV

Naknadu za rad u Komisiji promjenljivim članovima iz tačke I ovog Rješenja obezbjediće Općina Bužim i isplatiti istima u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o koncesijama.

V

Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavljuju se van snage Rješenje broj:06-18-1927-1/2012 od 17.02.2012. godine i Rješenje broj:06-18-1855-2/2012 od 21.02.2012. godine

VI

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 06-05-6922-1/2012
4. jula 2012. godine
B i h a c

Ministar
Redžo Kurbegović,
dipl. menadžer

502.

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj:10/03 i 07/09), Ministar privrede donosi :

RJEŠENJE

I

U promjenjljive članove Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Komisija) sa područja općine Bosanski Petrovac, za davanje saglasnosti za vođenje pregovora sa privrednim društvom "Didovići" d.o.o. Bosanski Petrovac za dodjelu koncesije za eksploataciju dolomita na lokalitetu "Šekovac" u općini Bosanski Petrovac, imenuju se :

1. Omer Hodžić, dipl. ing. geodezije
2. Zdravko Radošević, dipl. pravnik.

II

Djelokrug rada imenovanih članova iz tačke i ovog Rješenja definisan je Zakonom o koncesijama, Dokumentom o politici dodjele koncesija i Pravilnikom o radu Komisije za koncesije USK-a.

III

Imenovani iz tačke I ovog Rješenja imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji, a u skladu sa članom 11. stav 4. Zakona o koncesijama.

IV

Naknada za rad u Komisiji promjenljivim članovima iz tačke I ovog Rješenja obezbjediće Općina Bosanski Petrovac i isplatiti istima u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o koncesijama.

V

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 06-18-2139-5/2012
4. jula 2012. godine
B i h a c

Ministar
Redžo Kurbegović,
dipl. menadžer

503.

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj:10/03 i 07/09), Ministar privrede donosi:

RJEŠENJE

I

U promjenjljive članove Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Komisija) sa područja općine Bosanska Krupa, za davanje saglasnosti na aneks II Ugovora o koncesiji Br. KU 003/2002 za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu "Ilića do" u

općini Bosanska Krupa i za vođenje pregovora sa privrednim društvom "Velić – kop" d.o.o. Bosanska Krupa za eksploataciju dolomita na lokalitetu "Velići - Kovačevići" Mahmića Selo u općini Bosanska Krupa, imenuju se :

1. Veladžić Mumin, dipl. ing. poljoprivrede
2. Tatarević Emir, dipl. ing. građevinarstva

II

Djelokrug rada imenovanih članova iz tačke I ovog Rješenja definisan je Zakonom o koncesijama, Dokumentom o politici dodjele koncesija i Pravilnikom o radu Komisije za koncesije USK-a.

III

Imenovani iz tačke I ovog Rješenja imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji, a u skladu sa članom 11. stav 4. Zakona o koncesijama.

IV

Naknada za rad u Komisiji promjenljivim članovima iz tačke I ovog Rješenja obezbjediće Općina Bosanska Krupa i isplatiti istima u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o koncesijama.

V

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 06-05-6888-1/2012

4. jula 2012. godine

B i h a c

Ministar

Redžo Kurbegović,

dipl. menadžer

504.

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj:10/03 i 07/09), Ministar privrede donosi:

RJEŠENJE

I

U promjenljive članove Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Komisija) sa područja općine Ključ, za davanje saglasnosti na aneks I Ugovora o koncesiji Br. KU 019/2004 za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu "Breščica" u općini Ključ, imenuju se:

1. Šistek Admir, dipl. ing. geodezije
2. Mešić Nevres, dipl. pravnik.

II

Djelokrug rada imenovanih članova iz tačke I ovog Rješenja definisan je Zakonom o koncesijama, Dokumentom o politici dodjele

koncesija i Pravilnima o radu Komisije za koncesije USK-a.

III

Imenovani iz tačke I ovog Rješenja imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji, a u skladu sa članom 11. stav 4. Zakona o koncesijama.

IV

Naknadu za rad u Komisiji promjenljivim članovima iz tačke I ovog Rješenj obezbjediće Općina Ključ i isplatiti istima u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o koncesijama.

V

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 06-18-2272-11/2012

16. jula 2012. godine

B i h a c

Ministar

Redžo Kurbegović,

dipl. menadžer

505.

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 35/05) i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-616/2011. od 14.07.2011. godine ministar Ministarsva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, donosi:

RJEŠENJE

Član 1.

Ovim Rješenjem imenuje se Stručna komisija (u daljem tekstu: Komisija) za izradu teksta Pravilnika o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih školskih svjedodžbi i teksta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimično ili u potpunosti ostali bez radnih mesta i postupak popune upražnjenih radnih mesta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj 19/10) u slijedećem sastavu:

1. Raič Nedžara, prof., zaposlena u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta - predsjednik
2. Bujanović Jasmina, prof., zaposlena u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta - član
3. Tabaković Adela, dipl. pravnik, zaposlena u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta - član

Za obavljanje administrativno - tehničkih poslova za potrebe Komisije, određuje se Čehić Emira, zaposlena u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Član 2.

Zadatak Komisije je da sačini tekst Pravilnika o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih školskih svjedodžbi i tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimično ili u potpunosti ostali bez radnih mjesta i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj 19/10).

Član 3.

Komisija će poslove iz člana 2. ovog Rješenja obavljati van radnog vremena.

Član 4.

Predsjednik, članovi i tehničko lice Komisije imaju pravo na naknadu, a visina naknade će se odrediti posebnim Rješenjem.

Član 5.

Rok za izvršenje zadataka iz člana 2. ovog Rješenja je maksimalno 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Rješenja.

Član 6.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja dopuštena je žalba donosiocu Rješenja u roku od osam dana od dana prijema istog.

Broj 10-34-5177-1/2012
21. maja 2012. godine
B i h a c

Ministar
Dario Jurić, prof.

506.

Na osnovu člana 59., stav I Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj:5/04) i člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik USK" broj: 3/97) ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona donosi:

RJEŠENJE

I

Odobravaju se za upotrebu Nastavni planovi i programi za zanimanja tehničar računarstva, tehničar elektroenergetike i tehničar mehatronike u okviru porodice zanimanja Elektrotehnika

II

Nastavni planovi i programi primjenjivat će se od početka školske 2012/2013.godine.

III

Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona" i stupa na snagu danom objavlјivanja.

Broj 10-38-1978-8/2012

3. jula 2012. godine
B i h a c

Ministar
Dario Jurić, prof.

507.

Na osnovu Člana 59., stav I Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj:5/04) i člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik USK" broj: 3/97) ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se za upotrebu Nastavni plan i program za nastavni predmet: jazz-gitara, drugi instrument, u okviru nastavnog plana i programa za srednju muzičku školu

II

Nastavni plan i program primjenjivat će se od početka školske 2012/2013.godine.

III

Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona" i stupa na snagu danom objavlјivanja.

Broj 10-38-1451-4/2012
10. jula 2012. godine
B i h a c

Ministar
Dario Jurić, prof.

508.

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik USK" broj:3/97) i obavijesti EU VET 4 projekta o revidiranim nastavnim planovima i programima porodice zanimanja Poljoprivreda i prerada hrane , ministar

Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Unsko-sanskog kantona donosi:

RJEŠENJE

I

Odobravaju se za upotrebu Nastavni planovi i programi porodice zanimanja Poljoprivreda i prerada hrane, revidirani u okviru EU VET 4 projekta za 10 stručnih zanimanja

II

Nastavni planovi i programi primjenjivati će se od početka školske 2012/2013.godine.

III

Do konačnog objavljivanja nastavnih planova i programa iz stava 1, primjenjivati će se radne verzije NPP u okviru EU VET 4 projekta

Broj 10-38-5785-2/2012

11. jula 2012. godine
Bihać

Ministar
Dario Jurić, prof.

509.

Na osnovu člana 13. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 8/09) ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donosi:

PRAVILNIK

o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja i studentima postdiplomskog studija za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka po starom sistemu studiranja sa područja Unsko-sanskog kantona, državljana Bosne i Hercegovine

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se uslovi, način i kriteriji dodjeljivanja stipendija studentima II i III ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja i studentima postdiplomskog studija za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka po starom sistemu studiranja na Univerzitetu u Bihaću, univerzitetima u Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu.

(2) Sredstva za stipendiranje studenata iz prethodnog stava obezbjeđuju se u budžetu Unsko-sanskog kantona i vode se pri Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2.

(1) Ministarstvo će svake godine za tekuću akademsku godinu odrediti broj stipendija koje će biti dodijeljene studentima II ciklusa studija do sticanja akademskog zvanja mastera, odnosno magistra i studentima III ciklusa studija do sticanja akademskog zvanja doktora nauka, u skladu sa planiranim, odnosno raspoloživim finansijskim sredstvima.

(2) Visina stipendije iz stava 1. ovog člana u tekućoj akademskoj godini utvrđuje se u skladu sa planiranim, odnosno raspoloživim finansijskim sredstvima.

Član 3.

(1) Student II ciklusa ostvaruje pravo na dodjelu stipendije pod uslovom:

- a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- b) da ima mjesto prebivališta na području Unsko-sanskog kantona,
- c) da je student jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu,
- d) da u dodiplomskom studiju nije obnovio nijednu akademsku godinu,
- e) da u dodiplomskom studiju ima prosječnu ocjenu najmanje 8,50.

(2) Za studente koji su prethodni ciklus studija završili u inostranstvu, a u slučaju da sistem ocjenjivanja nije identičan sistemu koji se primjenjuje u Bosni i Hercegovini, prosjek ocjena će se računati na bazi tabele ekvivalentnih ocjena.

Član 4.

(1) Student III ciklusa ostvaruje pravo na dodjelu stipendije pod uslovom:

- a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- b) da ima mjesto prebivališta na području Unsko-sanskog kantona,
- c) da je student jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu,
- d) da u prethodnom ciklusu studiju ima prosječnu ocjenu najmanje 8,50.

2. Za studente koji su prethodni ciklus studija završili u inostranstvu, a u slučaju da sistem ocjenjivanja nije identičan sistemu koji se primjenjuje u Bosni i Hercegovini, prosjek ocjena će se računati na bazi tabele ekvivalentnih ocjena.

Član 5.

(1) Kriterij za vrednovanje prijava za stipendiranje studenata II i III ciklusa je prosječna ocjena sa prethodnog ciklusa studija.

(2) Bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu prosječne ocjene su bodovi koji se dobiju

kada se prosječna ocjena studenta pomnoži sa brojem 10 (zaokruženo na jedno decimalno mjesto).

Član 6.

(1) Dodatni kriteriji u vezi sa vannastavnim aktivnostima studenta su:

- a) rad objavljen u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI (ISI) listi 10 bodova,
- b) objavljena naučna knjiga (monografija) međunarodnog značaja 10 bodova,
- c) recenzirana i objavljena naučna knjiga nacionalnog značaja 9 bodova,
- d) učešće na međunar. naučnoj konferenciji (inostранstvo) sa objavljenim radom 8 bodova,
- e) učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom 6 bodova,
- f) prihvaćen patent 6 bodova.

(2) Ukoliko ima više autora rada ili knjige, broj odgovarajućih bodova se dijeli tako da prvom autoru pripada 60% vrijednosti bodova, a ostalim autorima ostatak od 40% vrijednosti bodova se ravnomjerno dijeli na jednakе dijelove.

Član 7.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, nakon obavljenog bodovanja, prema čl. 5. i 6. ovog pravilnika stipendiju će dobiti mlađi kandidat.

Član 8.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u članu 3. ovog pravilnika, studenti II ciklusa prilaže:

- a) Uvjerenje o državljanstvu,
- b) Izvod iz matične knjige rođenih,
- c) Originalno uvjerenje o mjestu prebivališta, koje je izdato nakon objavljivanja javnog konkursa,
- d) Potvrdu nadležne visokoškolske ustanove o statusu studenta II ciklusa,
- e) Potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je završio studije I ciklusa da nije obnovio nijednu školsku godinu,
- f) Potvrdu o visini prosječne ocjene sa I ciklusa studija,
- g) Izjavu da nije korisnik stipendije ili subvencije drugog pravnog lica ili iz budžeta Unsko-sanskog kantona i
- h) Uvjerenje od institucije u kojoj je u radnom odnosu da nije korisnik subvencije ili drugih oblika finansijske pomoći za školovanje.

Član 9.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u članu 4. ovog pravilnika, studenti III ciklusa prilaže:

- a) Uvjerenje o državljanstvu,
- b) Izvod iz matične knjige rođenih,
- c) Originalno uvjerenje o mjestu prebivališta, koje je izdato nakon objavljivanja javnog konkursa,
- d) Potvrdu nadležne visokoškolske ustanove o statusu studenta III ciklusa,
- e) Potvrdu o visini prosječne ocjene sa II ciklusa studija.

Član 10.

(1) Kao dokaz o ispunjenosti uslova konkursa, odnosno dodatnih kriterija u vezi sa vannastavnim aktivnostima koje su navedene u članu 6. ovog pravilnika studenti uz prijavu učešća na međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim konferencijama prilaže separate objavljenih radova, odnosno recenziranu i objavljenu naučnu knjigu, monografiju, odnosno potvrdu o prihvaćenom patentu izdatu od Zavoda za patente.

(2) Ukoliko je student već ranije primao stipendiju od Ministarstva, koju je dobio na osnovu dodatnih bodova prema članu 6. ovog pravilnika, dodatni bodovi mu se mogu dodijeliti samo na osnovu novih radova i prisustva konferencijama koji nisu ranije ocjenjivani.

(3) Predmet vrednovanja mogu biti samo radovi i učešća koji nisu stariji od tri godine.

(4) Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilaže dokumenta na stranom jeziku, dokumenta treba da dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Član 11.

Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u čl. 8. i 9. ovog pravilnika, osim uvjerenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, moraju biti originali ili ovjerene kopije koje nisu starije od tri mjeseca.

Član 12.

Studenti koji su već primali stipendiju od Ministarstva, a ispunjavaju uslove iz ovog pravilnika, mogu konkurisati za dodjelu stipendije kao i ostali studenti II i III ciklusa.

Član 13.

(1) Stipendije studentima dodjeljuju se na osnovu provedenog javnog konkursa.

(2) Konkurs raspisuje Ministarstvo i on sadrži:

- a) naziv i adresu Ministarstva,
- b) vrijeme trajanja konkursa,

- c) opće i posebne uslove i kriterije za dodjelu stipendije,
- d) potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa,
- e) vrstu, broj i visinu stipendije i
- f) druge podatke za odlučivanje o izboru učesnika konkursa.

(3) Konkurs se objavljuje u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, na internet stranici Ministarstva i na oglasnoj tabli Ministarstva.

(4) Rok za podnošenje prijave sa urednom dokumentacijom je 30 dana od dana objavlјivanja u dnevnom listu.

(5) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Član 14.

(1) Razmatranje prijava na konkurs i prijedlog za dodjelu stipendija za studente II i III ciklusa utvrđuje Komisija za dodjelu stipendija (u daljem tekstu: Komisija), koju imenuje Ministar i čiji članovi, koji nisu zaposleni u Ministarstvu, za svoj rad imaju pravo na novčanu naknadu, u visini koju rješenjem utvrđuje Ministar.

(2) Komisija odlučuje u skladu sa općim uslovima, dodatnim uslovima i posebnim kriterijima koji su utvrđeni ovim pravilnikom.

(3) Komisija je dužna da utvrdi tačan broj pristiglih prijava na konkurs u roku od sedam dana od dana zatvaranja konkursa.

(4) Komisija je dužna da izvrši bodovanje u roku od 15 dana od dana zatvaranja konkursa za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa i utvrdi prijedlog obje rang liste.

(5) Ukupan broj dostavljenih prijava, kao i obje preliminarne rang liste biće objavljene na internet stranici Ministarstva i na oglasnoj tabli Ministarstva.

(6) Kandidati koji su podnijeli prijavu na konkurs za dodjelu stipendije imaju pravo prigovora na rang listu.

(7) Prigovor se podnosi Ministru u roku od osam dana od dana objavlјivanja rang liste.

(8) Prigovore razmatra i konačnu rang listu utvrđuje Ministar i ona se objavljuje na internet stranici Ministarstva i na oglasnoj tabli Ministarstva.

Član 15.

Na osnovu konačnih lista o dodjeli stipendija, Ministarstvo i korisnik stipendije (u daljem tekstu: korisnik) zaključuju ugovor o stipendiranju kojim

se bliže određuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, koji sadrži:

- a) podatke o ugovornim stranama,
- b) naziv visokoškolske ustanove i ciklus studija,
- c) vrijeme za koje je stipendija dodijeljena,
- d) visinu i način isplate stipendije,
- e) rok isplate stipendije,
- f) odredbe o vraćanju stipendije i
- g) druga prava i obaveze ugovornih strana.

Član 16.

(1) Ministarstvo može, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, stipendiju isplatiti u dvije ili više rata.

(2) Isplata stipendija vrši se posredstvom tekućeg računa, na ime studenta.

Član 17.

(1) Korisnik stipendije obavezuje se da završi studije ciklusa za koje mu je stipendija dodijeljena u roku predviđenom Zakonom o visokom obrazovanju, te da dostavi uvjerenje o završenom studiju.

(2) Nakon završetka školovanja korisnik se obavezuje da zasnuje radni odnos na području Unsko-sanskog kantona, u okviru stečenog zvanja, s tim da je jedna godina stipendirana ekvivalentna dvjema godinama rada, o čemu obaveštava Ministarstvo.

(3) Stipendija je nepovratna u slučaju da korisnik zbog nezaposlenosti bude na evidenciji Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona duže od godinu dana.

(4) Korisnik koji je već zaposlen obvezan je da radi pod istim uslovima navedenim u stavu 2. ovog člana, s tim što rok za obračun kalendarske godine počinje da se realizira od dana završetka školovanja.

(5) Uz ispunjenje uslova iz st. 2. i 4. ovog člana stipendija je nepovratna.

Član 18.

Korisnik se obavezuje da vrati primljeni iznos stipendije u slučaju da:

- a) neopravданo prekine školovanje,
- b) po završetku školovanja odbije da ponudi svoj radni angažman na području Unsko-sanskog kantona,
- c) se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na bazi netačnih, odnosno neistinitih podataka i
- d) ne završi studije ciklusa za koje mu je stipendija dodijeljena u roku propisanom Zakonom o visokom obrazovanju.

Član 19.

(1) U slučaju nastupanja opravdanih okolnosti ili u slučaju postojanja više sile zbog kojih korisnik ne može ispuniti ugovorenou obavezu iz člana 17. ovog pravilnika, korisnik je dužan da u roku od trideset dana od dana nastanka tih okolnosti Ministarstvu podnese pisani zahtjev za oslobođanje od vraćanja stipendije.

(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana korisnik je dužan da priloži odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastupanje okolnosti.

(3) Rješenje o opravdanosti neispunjavanja uslova ugovornih obaveza korisnika donosi Ministar.

Član 20.

Ovim pravilnikom utvrđuju se i uslovi te postupak za dodjelu stipendija za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka po starom sistemu, koje će se dodjeljivati u vidu jednokratne pomoći.

Član 21.

Pravo učešća imaju svi koji stižu ili su stekli naučni stepen magistra ili doktora nauka po starom sistemu u akademskoj godini u kojoj se dodjeljuje stipendija, a čije je mjesto prebivališta u Unsko-sanskom kantonu.

Član 22.

(1) Doktorantima se dodjeljuje jednokratna finansijska pomoć za izradu doktorske disertacije.

(2) Na konkurs se mogu javiti kandidati koji su doktorirali u akademskoj godini u kojoj je raspisan konkurs za stipendiju ili koji imaju usvojen izvještaj o podobnosti teme i podobnosti kandidata.

Član 23.

Broj i iznos stipendija određuje Ministar odlukom.

Član 24.

Studenti koji su korisnici stipendije ili subvencije drugog pravnog lica ili ustanove u kojoj su zaposleni, odnosno koriste stipendiju iz budžeta Unsko-sanskog kantona ne mogu biti korisnici stipendije ovoga Ministarstva.

Član 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljanja u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

510.

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI, po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari tužitelja Abdić Mehe sin Arifa iz Velike Kladuša, Poljana 78. zastupan po punomoćniku advokatu Mušić Huseinu iz Velike Kaduše, protiv tuženih: 1. Gak Koste sin Dušana iz Pecke, 2. Nuhanović Hasana sin Huse iz Podvizda, 3. Pajazetović Izete kći Mehe iz Podvizda, 4. Dizdarević Šerife kći Mehe iz Podvizda, 5. Kantarević Zlate kći Mehe iz Podvizda, 6. Kantarević Atife kći Mehe iz Podvizda, 7. Pajazetović Izete kći Mehe iz V. Kladuše i 8. Kantarević Atife kći Mehe iz Velike Kladuše, radi utvrđivanja prava vlasništva, vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno dana 03.07.2012. godine, izdao je sljedeći:

OGLAS

o postavljanju privremenog zastupnika

Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 002186 09 P od 03.07.2012. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj stvari tužitelja tužitelja Abdić Mehe sin Arifa iz Velike Kladuša, Poljana 78. zastupan po punomoćniku advokatu Mušić Huseinu iz Velike Kaduše, protiv tuženih: 1. Gak Koste sin Dušana iz Pecke, 2. Nuhanović Hasana sin Huse iz Podvizda, 3. Pajazetović Izete kći Mehe iz Podvizda, 4. Dizdarević Šerife kći Mehe iz Podvizda, 5. Kantarević Zlate kći Mehe iz Podvizda, 6. Kantarević Atife kći Mehe iz Podvizda, 7. Pajazetović Izete kći Mehe iz V. Kladuše i 8. Kantarević Atife kći Mehe iz Velike Kladuše, svi nepoznate adrese, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokata Čelebić Fikret iz Bosanskog Novog.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.

S A D R Ž A J

462. Zakon o javno-privatnom partnerstvu u Unsko-sanskom kantonu	869	
463. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za radom obrazovno – odgojne ustanove srednje vjerske škole Medresa "Džemaludin Čaušević" u Cazinu	878	
464-476. Zaključci	878	
477. Odluka o obrazovanju Kolegija Skupštine	881	
478-508. Rješenja	882	
		509. Pravilnik o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja i studentima postdiplomskog studija za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka po starom sistemu studiranja sa područja Unsko-sanskog kantona, državljana Bosne i Hercegovine
		900
		510. Oglas o postavljanju privremenog zastupnika
		903

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo pravna i fizička lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja žele da se pretplate za "Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a može se izvršiti na račun broj 1290079402494455 u korist budžeta USK-a, vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.